

Cebuano  
65-0118

**Binhi Nga Nagakalahi**  
Seed Of Discrepancy

18.01.1965  
Phoenix, Arizona, USA

Kining libroha may kagawang ipakopya pagusab ug ipang-apud-apud, apan dili mahimong ibaligya, sumala sa giingon sa lisensya sa ilalum sa Creative Commons (by-nc-nd) nga makaplagan sa [www.CreativeCommons.org](http://www.CreativeCommons.org).

# Binhi Nga Nagakalahi

" Nagpili akog usa ka hamubong teksto niining gabhiona, o hamubong pagbasa, kong itugot sa Ginoo, aron paghatag kanato sa unsay unod niini, gikan sa San Mateo 13 :24 ngadto sa 30. Ug usab a-akong basahon gikan sa 36 ngadto sa 40, sa hamubong panahon. Karon, sa San Mateo capitulo 13, magsugod sa bersiculo 24 sa capitulo 13 sa San Mateo. Paminawa pagayo ang pagbasa sa Pulong. Ang akong mga pulong mapakyas, apan ang Iya dili gayud.

*Ug iyang giasoyan sila sa lain pang samingay, nga nagaingon, "Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi diha sa iyang uma;*

*Apan sam tang nanagkatulog ang mga tawo, ang iyang kaaway miadto ug ang mga trigo gisaboran niyag mg /iso sa bunglayan, ug unya mipahawa siya.*

*Bus sa nanubo na ang mga trigoug nanguhay, nakita usa ang mga bunglayan.*

*Ug ang mga w/ipon sa pangulo sa panimalay miduol ug miingon kaniya, 'Sinyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naunsa bang anaa may mga bunglayan? '*

*Siya mitubag kanila, 'Buhat kana sa kaaway. ' Ug ang mga ulipon miingon kaniya, 'Nan, gusto ka bang amo kadtong adtoon ug pangibton?'*

*Apan siya miingon kanila, 'Ayaw lang, kay tingala unya hinoon nga sa inyong pagpangibot sa mga bunglayan mahilakip pagkaibot ang mga trigo.*

*Pasagdi sila nga managkaipon karon sa pagtubo hangtud sa ting-ani, ug sa pangani na unya ingnon ko ang mga magaani, Pangibta una ninyo ang mga bunglayan ug bangana aron sunogon, apan ang mga trigo hakoton ninyo ngadto sa kong dapa. '"*

2 Inyo bang hingmatikdan, "Pangibta una ninyo ang mga bunglayan ug bangana sila"? Karon, akong... Samtang gibasa ko kini, dihay usa ka talagsaong butang nga miabot kanako samtang naglingkud ako didto sa ibabaw sa mga Bukid sa Catalina sa miaging gabii, tungod sa pag-ampo. U g namalandong ako, asa ko kaha kuhaa ang pulong nga magamit ko alang niining hisgotan ko karong gabii?

3 Ug milugsong ako ug akong hingkaplagan ang pulong nga "*nanagkalahi*," ug bus a gikuha ko ang diksyonaryo ug gitan-aw ko kung unsay kahulogan sa pulong "*nanagkalahi*." Ug nagpasabot kini nga "*nanagpugas sa pagkabahinbahin*," 0---0 "*nanagkasinupakay*," sumala sa giingon sa Webster, "*nanagpugas sa pagkabahinbahin*, butang nagakalahi," 0, "*nahisupak sa unsay anaa na diha*." Busa maoy akong gihunahuna ang teksto

ko niining gabhiona, tawgon ko kini nga: *"Binhi Nga Nagakalahi."* Ug masaligon ako nga ang Ginoo manalangin sa Iyang Pulong karon samtang atong duo Ion Kini.

4 Ug usab atong nasayran nga Iyang gihubad sa bersiculo 36 u-ug hangtud sa 43, kung giunsa paggulang niining maong binhi. Ug samtang anaa ta niini, basahon ta usab kana: bersiculo 36 hangtud sa 43.

*Unya mipahawa siya sa mga panon sa katawhan ug misaka sa balay. Ug miduol kaniya ang mga tin un-an nga nanagingon, "Saysayi /rami sa sambingay mahitungod sa mga bunglayan diha sa uma."*

*Ug kanila mitubag siya nga nagaingon, "Ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa Tawo:*

*Ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian; ang mga bunglayan mao ang mga anak sa dautan. .*

*Ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa; ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahonan, ug ang mga mag-aani mao ang mga manolunda.*

*. . Busa maingon nga ang mga bunglayan pagaibton ug pagasunogon sa kala yo, mao man usab kana ang mahitabo unya inigkatapus na sa kapanahonan.*

*Ang anak sa Tawo magapadala unya sa iyang mga manolunda, ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhay ug kadautan.*

*Ug ilang igasalibay kini sila ngadto sa hudno nga magadilaab; didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon.*

*Unya ingon sa Adalaw mosidlak ang mga matarung didto sa gingharian sa ilang Amahan. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magpatalinghug.*

5 Si Jesus maoy naghatag sa kahulogan sa sambingay, Siya gayud Mismo; busa sa ingon, atong hingsabtan kung unsay kahulogan sa maong hubad. Ug karon samtang duo Ion ta kini, kining nagpugas sa binhi u-ug sa pagani, karon Siya maoy naghubad niini. Ug nagtoo ako nga gisulti ni Jesus kining maong sambingay sa Iyang adlaw, apan gitumong kini alang sa katapusan sa kalibutan, o, sa katapusan sa panahon, nga mao kining panahona. Ug nagtoo ako nga kining gamayng teksto niining gabhiona haum gayud kaayo alang ning taknaa diin ania na kita, tungod kay sa tin-aw si Jesus nag-ingon dinhi nga ang pagpanghakot mahitabo sa katapusan niining kalibutana, nga kung mahitabo na ang katapusan: ang pagtapok sa trigo, ug usab ang pagtapok sa mga bunglayan ug ang pagsunog kanila, ug ang paghakot sa trigo ngadto sa Gingharian. U g nagtoo ako nga mao kining paagiha.

Itugot nga ang Gininhawa sa Dios moabot nga lab-as diha sa ilang mga kasingkasing, ug pasabta sila nga ang panahon nagkapupos na. Hamubo na lang nga panahon ang among pagpabilin dinhi, ug unya makig-uban na kami Kaniya Kinsa among gihigugma. Ug hinaut unta nga ang Iyang Presencia karon magdala ug kaayohan sa matag usa.

Among gisilotan si Satanas; among gihukman ang tanan niyang mga binuhatan. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo, Satanas, pahawa gikan sa katawhan.

Ang tanan nagtoo Kaniya karon, ug midawat sa inyong kaayohan, tindog kamo, ingna, "Karon mitindog ako aron dawaton ang akong kaayohan. Mitoo ako niini." Bisan kung unsay inyong kahimtang, kong nagtoo ka gayud niini, itindog ang imong mga tiil. Karon, ipataas ang inyong mga kamot, ug ingna, "Salamat Kanimo, Ginoong Jesus, sa pag-ayo Mo kanako." Ang Dios magauban kaninyo. "

kanang balatian sa hubak dili na magsamok pa kanimo. Padayonon ta, pauli sa inyo ug toohi somala sa imong mahimo... ?..

154 Wa ko siya tutoki dili ba? Tan-awa, Siya... Mitan-aw ka paingon diha; ang pananawon anaa ra bisan kung unsa pay mahitabo. Amen. Wa ba kini ninyo makita? Dili gayud masayup maingon nga ang Dios hingpit.

155 Motoo ka ba usab? Ang hubak mobiya usab kanimo, dili ba? Motoo ka ba nga mahitabo kini? Padayonon ta, lakaw ug sultihi ang Ginoo Jesus nga mitoo ka-ka Kaniya.

156 May adlaw ra nga magdala-dala ka nag u-usa ka gamayng sungkod kong kanang artraytis mopabakul kanimo, apan dili kini makahimo. Dili ka; ayaw kinig toohi nga makahimo, motoo ka ba? Motoo ka ba nga mamaayo ka? Lakaw sa imong giagian, ug si Jesu-Cristo maoy mag-ayo kanimo.

157 Ang sakit sa kasingkasing mopatay sa mga tawo, apan dili kini makapatay kanimo. Toohan mo nga ang Dios magayo niini kanimo ug himuon kang himsog? Lakaw nga may pagtoo uban sa bug-os mong kasingkasing, ingna, "Sa pagkatinuod nagtoo gayud ako niini."

158 Makasulti kag Eninglis? Makasabot ka bag Eninglis? Dihay usa ka tawong miduol. [Usa ka maghuhubad ang miduol-Ed.] 00, maayo. Mahimo bang isulti mo kaniya kung unsay akong gisulti kaniya? Sultihi siya nga kung motoo lamang siya, ang sakit sa tiyan mobiya kaniya. Motoo ba si-siya niini? Ang sakit sa imong likud mawala usab, ug karon makahimo ka na pagbalik sa imong dalan ug naayo na. Kumosta ka? Motoo ka ba?

159 Kanang lalake nga naglingkud diha may sakit sa likud, mitutok kanako samtang gisulti ko kana, mahimong maayo usab siya, kong motoo ka niini, sir. Sige, sir.

160 Kanang babaye nga naglingkud sunod nimo, anaa kay sakit sa liog, dili ba babaye? Motoo ka ba nga ang Dios moayo kanimo? Gusto mong ipandong ang mga kamot nianang batang lalake tungod sa iyang mga tuhorl, ug mamaayo usab siya. Makahimo ka ba sa pagtoo niini? Anaa kay sakit nga iya sa babaye, sakit sa babaye, nawala na kini karon. Ang imong pagtoo maoy nakapaayo kanimo ug naghingpit kanimo.

161 Motoo ka ba nga si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan? Nan atong ipandong ang atong mga kamot ngadto sa usag usa ug iampo kini pag-ampo sa pagtoo, ang matag usa kanato, iampo kining pag-ampo sa pagtoo. Minahal nga Dios, samtang gitabonan kami pag-ayo sa hnong Langitnong Presencia aron makita Ka nga nagalihok diha sa mga katawhan, nga nagapang-ayo sa mga sakit sa tanang dapit. Ikaw mao ang Dios. Nangamuyo ako nga hnong ayohon kining tibuok katilingban sa katawhan.

6 Ug lain pang Kasulatan ang midala kanako aron motoo niining paagiha, ang akong gisulat dinhi mao ang Mateo 24:24, diin nag-ingon kini, naghigot kini bahin sa-sa nahimutangan-sa binhi nga nagkasumpakiay, si Jesus nag-ingon nga ang duha kanunayng mag-uban hangtud nga kung-kung mahimo pa hilimbungan ang pinili: hapit ra gayud magkapariha.

7 Lain pang dapit sa Kasulatan diin kini nahisulat, nga ang ulan mangatagak ngadto sa matarung ug sa mga daotan.

8 Akong mahinumduman sa una kong pagpakatambong sa mga Pentecostal. Didto kadto sa Mishawaka, Indiana. Ug didto ako sa usa ka dakung konbensiyon, sa usa ka tigumanan nga hapit ingon niini, diin nanag-abot ang gikan sa amihanan ug sa habagatan. Tungod kay sa ilang mga adlaw, sa panagkabahinay, kinahanglan nga adto sila didto magkatapok. Anaay duha ka mga dagkung hut-ong sa mga kaigsoonang Pentecostal. Wala gayud ako makadungog kanila sukad 0 makahimamat kanila kaniadto. Sa unang higayon nga nakadungog akog nagsultig mga dila... U g didto sa tumoy sa lingkuranan sa konbensiyon.. . Ako nga dili sakop uban kanila, usa pa lamang ako ka batan-ong ministro sa Baptist; didto ako maglingkud sa kinaulahii. Ug akong mahinumduman ang unang higayon sa akong pagpakadungog sa pagsultig mga dila; wala gani ako masayud kung ununsay ipasabot niadto. U g unya kining duha ka lalake, labina, ang naglingkud sa atubangan, ang usa mosultig dinila ug ang usa maoy mohubad kung unsay giingon sa usa. Diha niana, misugod ako pagsusi sa akog Biblia kutob sa akong mahimo niana, ug akong nakita nga kadto uyon diay sa Kasulatan. Mao gayud kadtoy uyon sa Kasulatan, ang buhat sa Espiritu Santo.

9 Ug dayon, hap it usa ka adlaw tapos niadto. Niadtong gabhiona ang akong kasingkasing naukay pag-ayo. Didto ako magkatulog sa maisan. Gamay ra ang akong kwarta nga ibayad sa u-u-usa ka higdaanan, ug igo na lang ang akong kwarta sa pagpauli, ug diha akoy mga donat, mga pila na adlaw, o mga rinolyo, kadto, ug alang sa akong pamahaw. Samtang giabiabi ako sa pagpangaon uban kanila, apan wala akoy kwarta nga ikabutang. Mao kadto ang mga adlaw sa kapit-os, sa 1933, busa malisud kad-kadto ipanaw. Ug busa naghunahuna ako nga, "Ah, makigsalo na lang a-ako uban kanila, apan gusto kong mahibaw-an kung unsay anaa kanila. Anaa silay gibatonan nga walay ako."

10 Busa niadtong buntaga ako...Ila akong giingnan, "Ahg tanang mga ministro moari sa tablado ug magpaila sa ilang kaugalingon, kung kinsa ka, kung tagadiin ka."

11 Ah, miingon lang a-ako, nga "Si William Branham, ebanghilista, taga Jeffersonville," ug milingkud. Unya, niadtong higayona akoy pinakabata nga ministro nga didto sa tablado. Ug sa pagkasunod adlaw ila akong gipaadto sa tablado aron mowali. Ug unya human sa akong pagwali, aha, malipayon kami kaayo, ug unya misugod ako sa pagpakighimamat sa nagkalainlaing tawo nga midapit kanako sa ilang mga kasimbahanan. Ug unya tapos sila...

12 Ug tapos niadto, ay naku, nakahunahuna ako, "kong makaangkon lang ako diin kadtong duha ka mga lalake misultig mga dila ug gihubad kini..." Nakapainit kaayo kadto sa akong kasingkasing; gikinahanglan ko kaayo kadto. Sa ingon, sumala sa ako nang gikaingon kaninyo sa sinugdanan, ang usa ka gamayng gasa nga inyong gihaw-as. Nasayud kamo, nga ang mga gasa ug ang pagpanawag dili na gayud mabakwi; imo na kini sa tibuok mong kinabuhi (Nakita mo?); gipanganak uban kanila, kong sila mga gasa man sa Dios. Busa kanunay ako, sukad pa sa akong pagkabata, mahitabo gayud kini kanunay kanako, ug ang mga katawhan nga nakaila kanako sa tanan kong kinabuhi, nahibalo sila nga tinuod kana. Unya, kong maghunahuna ako... Wala ako masayud kung unsa kadto, gitawag kini nga usa ka pananawon; wala gayud ako masayud kung unsa kadto. Apan giisip ko, nga "Kong makasulti lang ako kanila." Nan, ug ang Espiritu nga didto kaniadto sa tigumanan akong gibati nga mao gayud kadto ang Espiritu sa Dios.

13 Busa nakigsulti a-ako sa usa kanila, ug gipangutana ko siyag pipila ka mga pangutana, ug siya usa ka tinuod nga Cristohanon. Wala gayuy pagduhaduha bahin niana, kadtong tawhana usa gayud ka tinuod nga magtotoo. Ug ang ikaduhang lalake, sa dihang nakigsulti ako kaniya, kong nakahimamat na man akog usa ka tigpakaaron ingnon, usa niadto kanila. Kadtong tawhana sa tinud-anay... Ang iyang asawa usa ka bulagawng buhok nga babaye, ug anaa siyay mga anak-duha ka bata sa usa ka itum nga buhok nga babaye. Ug naghunahuna ako, nga "Nan, karon unsa man? Ania kini; naglibug a-ako pag-ayo. Usa ako kamapig-uton; kinahanglan nga sibo gayud sa Pulong, 0 sa ingon ki-kini mahimong bakak. Ug ania karon kadtong Espiritu, ang usa maayo man, sumala sa tanan kong nahibawan nga tinuod; ug ang usa dili gayud maayo; ug ang Espiritu mikunsad kanilang duha. Karon, giunsa man pagkahimo niana?" Akong .. nakapalibog kini kanako.

14 Sa paghilabay sa duha ka tuig, nag-ampo ako didto sa langub diin ako mag-adtoan aron mag-ampo. Abugon kaayo didto sa sulod sa langub, ug usa niadto ka hapon migawas ako, akong gibutang ang Biblia sa usa ka batang, ug gihuyop Kini sa hangin ug nabukas diha sa mga Hebreohanon capitulo 6, nga nagaingon, nga nagaingon, nga sa kaulahiang mga adlaw, kung maunsa unya kini kung manibog ta gikan sa kamatuoran ug pabalikang atbng

nga didto Siya kaniadto sa atabay sa Sicar. Nakita mo? Siya mao sa gihapon kagahapon, karon. ug hangtud sa kahangturan. Motoo ka ba niana?

148 Anaa kay daghang problema, daghang mga pag-antus. nga nagkalainlain. Usa sa mga butang lintunganay nga buot mong hiampoan mao ang artraytis. Husto kana. Husto ba? Nag-antus kag artraytis. Kung makita mo ipataas ang imong bukton...

149 Ug mahinay na ang imong linakwan, sumala sa akong mahanduraw. Kadali lang. tingalig anaa pay gustong isulti nga maoy makakuha sa... Kanang... Ug kung mobati kag ingon niana, ang katawhan. nasayud ka, sama sa gininhawa nga mosumpo batok Niini. Sila moingon, "Aha, nanaghap ta siya niana," o. nasayud kamo. mao kana.

150 Apan, ingon sa daw himsog ka nga pagkatawo; nga nakigsulti kanako dili pa lang dugay. Manindog ta dinhi kadali. tungod kay nagtoo ako nga anaa pay butang ang anaa sa imong kasingkasing nga nanginahanglan ka sa Dios. Karon. dili ako makatubag sa imong pag-ampo. apan Siya mao ray makahimo sa... Tungod kay kung motoo ka niini. gitubag na kini. Apan kung igo ka lang motoo; aron kang motoo. Karon. sultihan ko ikaw; bahin kini sa minahal mo sa kinabuhi nga wala dinhi, ug usa kana ka igsoong lalake, ug kanang igsoona wala gani niining nasura. Atua siya sa usa ka nasud nga mabasa, sa daghan kaayong mga sapa. Akong ipanag-ingon sa Michigan 0 sa uban pa... Oo, sa Michigan diin anaa kini. Ug nag-antus siya sa usa ka mangilngig nga pumapatay, ug mao kanang dili matambalan nga sakit sa kidne nga maoy nakasamok kaniya. Husto kana, dili ba? Mao kana ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Karon, kanang panyo nga anaa sa imong kamot, nga imong gibayaw ngadto sa Dios, ipadala kana sa imong igsoon ug sultih siya nga dili magduhaduha, kondili motoo gayud, ug kana maoy-makapaayo kaniya karon kong toohan mo kini.

151 Motoo ka ba uban sa bug-os mong kasingkasing? Nakita mo? Nan kong motoo ka, adunay usa ra ka butang ang pagabuhaton, mao kanang hingpit nga pagdawat niini. Husto ba?

152 Karon, moingon ka, "Kana maoy iyang gitutokan, ang mga katawhan. Mao kanay iyang gibuhad, mitutok kanila." Nakita kana ninyo pag-ayo.

153 Apan aron dili ka makasabot niini. . Kining babaye nga ania dinhi, kining misaka dinhing dapita, usa ka babaye dinhi, ang masakiton, kung si kin sa ka man. Wala ako magtan-aw kaniya. Motoo ka ba nga ipadayag sa Dios kanako kung unsay imong sakit? Ipataas ang imong mga kamot, kong buhaton mo, kining babaye dinhi, kining babaye dinhi, mao ang masakiton. 00. 00. Padayonon ta, kong toohan mo kana uban sa bug-os mong kasingkasing,

imong giwali diha sulod sa kap-atag lima ka gutlo 0 labaw pa, sa inyong paghunahuna?" 00, sir. Kong tulo man kadto ka oras, dili kini molabaw pa.

144 Usa ka babaye ang mihikap sa bisti sa atong Ginoong Jesus. Ug ang mga katawhan wala makahikap kanako. Tan-awa, kining babaye nga ania dinhi, mahimo niya... Ibutang ang imong mga kamot kanako. Nakita mo? Iya akong hikapon, dili kini magpulos; usa lamang ako ka tawo. Kondili

maoy iyang gihikap Siya. Ug ako, pinaagi sa usa ka gasa, ma-ma mawala ra kini... Ang tanan mismo kanako mawala ra, ug gisulti ko lang ang unsay nakita ko. Nakita mo? Ug kana lang. Nakita mo? Ang paghikap kanako wala kini ing kahulogan, apan maoy iyang gihikap si Jesus pinaagi kanako. Sama niana ang paghikap sa babaye sa Dios pinaagi kang Jesus, sa dihang wala Siya mahibalo kung unsay nahitabo kaniya. Igo lamang niya hikapon ang Iyang bisti, ug milakaw ug milingkud. Ug miingon Siya-ug miingon Siya, "Kinsa bay mihikap Kanako?"

145 Ug ang mga apostoles miingon, "Tan-awa, ang matag usa nanagdotdot Kanim. Nganong misulti Ka man niana?" Siya mitubag, "Apan Akong gibati nga may gahum nga migula gikan Kanako."

146 Karon, nasayud ba kamo kung unsay gahum? Kusog. Naluya Siya sa usa lamang ka babaye ang mihikap Kaniya, ug Siya mao ang Anak sa Dios. Unsa ra man ako nga usa ka makasasala ang giluwes pinaagi sa Iyang grasya. Nahibalo kamo kung nganong labaw pa man niini? Tungod kay Siya miingon, "Ang mga butang nga Akong ginabuhat, mabuhat usab ninyo. Labaw pa ngani niini ang inyong mabuhat, kay Ako moadto sa Akong Amahan." "Labaw pa," ginaingon kini diha, apan ang hustong hubad sa Griego mao, "Labaw pa niini ang inyong mabuhat."

147 Karon. wa ko hiilhi ang babaye. Wa akoy hingsayran bahin kaniya. Dumoluong gayud siya alang kanako maingon sa ubang katawhan. Masigka-dumoluong kami ang usag usa. Aron kini hibaw-an sa katawhan, ipataas ang imong kamot, ug ingna, "Masigka-dumoluong kami." Karon, ang Anak sa Dios, kong Siya sa usa ka higayon nakahibalag ug usa ka babaye sa usa ka talan-awon nga sama niini didto sa kilid sa atabay, ug nakigsulti Siya kaniya kadali, ug Iyang hingbaw-an kung diin ang iyang problema, ug Iyang gisultihan siya kung unsay iyang problema. U g didto iyang nasabot pinaagi niana, nga kadto mao ang Mesiyas. Karon. ka-kanang akong.. Nakakupot ka kanako. ug gikuptan ko ikaw, ug walay nahitabo. Apan kong ang akong pagtoo pinaagi sa usa ka gasa ug ang imong pagtoo pinaagi sa pagtoo niini makahimo sa paghikap Kaniya, ug makahimo Siya pagsulti pinasubay kanato pi-pinaagi kanako nganha kanim. ug sa ingon atong hibaw-an nga Siya ania dinhi sama

kaugalingon sa paghinulsol, diha niana wala nay lain pang halad alang sa sala, ug kung giunsa sa mga tunok ug mga kadyapa, nga hapit na isalibay, kang kinsang katapusan mao ang pagkasunog; apan ang ulan miabot kanunay dinhi sa yuta aron pagpatubig niini, aron atimanon kini; apan ang mga tunok ug mga kadyapa pagahinginlan gayud, apan ang trigo pagatigumon. Ug namalandong a-ako, "Ah, hangin lamang kadtong nakaabli." Hinuon, gibutang ko na usab pagbalik ang Biblia. Ug namalandong ako, "Nan, karon ako lang..." Ug ania na usab ang hangin ug mihuyop Niini ug naabli. Nahitabo kadto sa tulo ka higayon. Ug namalandong ako, "Nan, karon, talagsaon kaayo kadto."

15 Ug unya sa akong pagtindog, ug namalandong ako, ug miingon "Ginoo, nganong Imo mang gibuksan ang Biblia aron akong basahon kana, akong... Ug sa nahisangko na ako sa maong pulong, 'mga lunok ug mga kadyapa, nga hapit na igasalibay, kansang katapusan mao ang pagkasunog?'" Namalandong ako, "Ay, mahimo bang buksan Mo kana alang kanako?" Ug samtang mitan-aw ako sa unahan...

16 Karon, kining tinuod nga panan-awon miabot sa walay panghilabot ug bisan unsa. Iya kana sa Dios. Nakita mo? Mitan-aw ako ug nakita ko ang kalibutan nga nagkatuyok sa atubangan ko, ug nakita ko nga naglingin kining tanan. Dihay usa ka tawo nga nagsul-ob ug maputi ang miadto ug nagpugas ug trigo. Ug sa nakaadto na siya sa kinalikoan sa kalibutan; dihay usa ka tawong miabot, makalilisang tan-awon; sinul-oban siyag maitum, ug gilukop niyag sabulak sa binhi samga bunglayon ang tanan niini. Silang duha mitungha pagdungan. U g sa nahitabo na kini, silang duha gipanag-uhaw, tungod kay ulan ang gipangandoy. Ug ang matag usa kanila ingon sa daw nag-ampo pinaagi sa paghangad sa ilang ulo nga nagaingon, "Ginoo, paulana, paulana." Ug miabot ang usa ka dakung panganod, ug giulanan silang tanan. Ug sa nahitabo na, ang gamayng trigo milukso ug misugod pag-ingon, "Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo." Ug ang gamayng bunglayon milukso usab diha sa pikas daplin, ug miingon, "Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo."

17 Ug unya gihubad ang panan-awon. Ang ulan mangatgak sa matarung ug sa daotan. Mao ra nga Espiritu ang mokunsad sa tigum, ug ang tanan magakalipay niini: mga tigpakaaron ingnon, mga Cristohanon, ug ang tanan. Husto gayud. Apan unsa man kini? Pinaagi sa ilang mga bunga maila sila. Nakita mo? Mao ra kanay bugtong paagi nga maila kini.

18 Ug inyo nang nakita kana karon, maingon nga ang ihalas nga dawa, 0 ihalas nga trigo ug ang lugas usahay manuhid sa tinuod, ang tiunay nga lugas, halos magkapariha ra hangtud nga kung mahimo pa hilimbungan ang pinili. Sa

akong pagtoo ania na kita niining tukmang panahon, samtang kining mga butanga mao nay gihisgotan ug gipanagsultihan.

19 Himatikdi sa bersiculo 41, ang duha usab hapit magkapariha, magkasulosama ning katapusang mga adlaw hangtud nga Siya dili na makahimog. .. Dili na siya makasalig sa ubang mga simbahan sa pagpalain kanila, nga magaingon, sa mga Methodist 0 sa Baptist, 0 sa mga Pentecostal, sa pagbullig kanila. Siya miingon, "Iyang ipadala ang Iyang mga manolunda sa pagbulag kanila." Usa ka manolunda ang moanhi aron pagdala sa panagkabulag, ang paglain sa husto ug sayup. Ug walay usa nga makahimonia niana gawas sa Manolunda sa Ginoo. Siya mao ray Bugtong makasulti kung kinsay husto ug kin say sayup. Ang Dios nag-ingon nga Iyang ipadala ang Iyang mga manolunda sa katapusang mga panahon. Dili kung mga manolunda dinhi niini, kondili mga manolunda sa katapusang mga panahon, ug maoy magtapok sa tingob. Kita nanghibalo nga kini moo na ang gipaabot nga tingani karon. Karon, ang manolunda kasagaran gihubad kini nga usa ka "mensahero." Ug atong nakita nga anaay pito ka mga manolunda sa pito ka mga kasimbahanan, ug karon... ug karon... Dili, pinaagi sa kapanahonan sa iglesia. . .

20 Himatikdi kung kinsay Iyang giingnan kung kinsa kining mga magpupugas, ug usab kung unsa ang binhi. Ang nahauna, ang magpupugas mao Siya, ang Anak sa Dios, Kinsa miadto ug nagpugas sa Binhi. U g ang kaaway nagsunod Kaniya, nga mao ang yawa, ug nagpugas sa binhi ug binhi sa panagkasumpakiay, diha gisunod pagpugas sa tinuod Ifga Binhi. Karon, mga higala, kanunay mahitabo kana sukad pa sa atong kalibutan. Husto gayud. Sukad pa sa sinugdan, nagsugod kini sa mao rang butang.

21 Karon, Siya miingon, "Ang Binhi sa Dios, ang Pulong sa Dios..." Si Jesus nag-ingon sa usa ka dapit, nga ang Pulong mao ang Binhi. Ug ang matag pulong mamungag mga bunga sa iyang matang. Ug karon, kong ang Cristohanon, ang mga anak sa Dios, ang mga anak sa Ginghamian mao man ang Binhi sa Dios, nan mga Pulong gayud sila sa Dios, ang Pulong sa Dios nadayag sa panahon diin anaa sila, alang sa gisaad nga Binhi sa maong panahon. Gihatag sa Dios ang Iyang Pulong sa sinugdanan, ug sa matag panahon anaay Binhi niini, sa matag takna, sa matag saad niini.

22 Karon, sa paghiabot ni Noe diha sa eksena, ug siya mao ang Binhi sa Dios, ang Pulong sa Dios alang niadtong panahona.

23 Sa paghiabot ni Moises, wala siya moanhi nga dinala ang mensahe ni Noe; dili na kini magpulos, tungod kay siya mao man ang Binhi sa Dios niadtong taknaa.

lamang didto sa gawas niining moong katilingban. Tungod kay ang langitnong { Amahan nasayud, ug ania karon dinhi ang Iyang Pulong gipahimutang. nga \ wala ko gayud makita sukad kining babayhana, wala, sa akong kinabuhi. Ug busa, wala ako masayud kung unsay imong gianhi, wala akoy nahunahunaan kung kinsa ka, kung unsa, o walay bisan gamay bahin kanimo. Dili ako makasulti kanimo usa ka butang.

138 Ang bugtong butang lamang, mao nga kini usa ra ka gasa. Kon ugaling mahimo ko man... Sumala sa inyong nadungog nga gisaysay ko kana dili pa lang dugay. Igo lamang ako molihok, mamati kung unsay Iyang gisulti; unsay akong nakita, nan mahimo ko kining isulti. Kung unsay wala Niya isulti, dili ko isulti. Isulti ko kana nga kinaugalingon, ug masayup kini. Nakita mo? Masayup kini. Apan kung Siya maoy mosulti niini, sa walay sayup husto gayud kini. Kini dili gayud; dili gayud kini masayup. Dili gayud kini masayup samtang nagpabilin kini nga iya sa Dios. Nakita mo? Tan-awa, tungod kay ang Dios dili gayud masayup.

139 Apan kung sultihan ako sa Dios kung unsay imong gikinahanglan, unsay imong gitinguha, ~ kung unsay imong gianhi, sa mga butang nga imong gibuhad, 0 mga butang, nga ingon niana, 0 kung unsa ka, taga diin ka, 0 bisan unsa nga gusto Niyang itug-an kanako, motoo ka ba? Salamat. Usa pa ka butang, anaa kay sakit sa tiil. Ang imong mga tiil maoy nakasamok kanimo. Husto kana.

140 Ipataas ang imong...Anaa kay sakit nga iya sa babaye, balatian sa babaye. Ug anaa kay dakung tinguha sa imong kasingkasing, tungod kay gibiyaaan ka 0 ingon niana. Usa kini ka batang lalake, ug ang imong anak nga lalake mibiya sa balay, milayas, ug gusto mo nga akong ampoan aron mobalik siya.

141 Dios sa langit, ipadala ang iyang anak ngadto kaniya. Tugoti nga ang Espiritu Santo mopahunong nianang batan-on diha sa dalan niining gabhiona, Ginoo, pabalika siya sa iyang inahan. Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

142 Siya Kinsa mao ray nasayud nga mopadala pagbalik nganha kanimo. Ayaw nag kabalaka. Karon, toohi karon; ayaw pagduhaduha. Toohi lamang, sa tibuok mong kasingkasing. Toohan mo, ug ang Dios magpahinugot niining tanan.

143 Karon, kadtong tulo o upat ka mga pagpang-ila, kung un sa man kadto (Nakita mo?) A-ako lang gipadayon hangtud nga nagkaanam kahanap kini kanako. Dili ako makasaysay niana; walay laing paagi nga ikasaysay kini. Kamo moingon, "Ang buot mong ipasabot, nga kana labaw pa kangilad kay sa



ingon, Mrs. Thompson, makahimo ka na pag-uli ug dawata ang bata, kong motoo ka niini uban sa bug-os mong kasingkasing.

131 Motoo ka ba uban sa bug-os mong kasingkasing? Toohi lamang; ayaw pagduha-duha; toohi lamang ang Dios. Ang Dios mao ang Dios.

132 Kumosta ka, sir? Akong nasabot nga dili ka usab manangkaila. Sa bugtong panahon nga nakita ko ikaw sukad sa akong kinabuhi, sumala sa akong .hingbaw-an, niadtong miduol ka dinhi. Ug nagtoo ako nga uyoan ka ni Igsoong Shakarian, 0 kung kinsa kini... Mashagian, kang Igsoong Mashagian, ang mag-aawit, sa dihang mianhi ka. Ug nakita ko ikaw nga miduol sa linyang alampoanan. Karon, ingon nga dumoluong ako kanimo, ug. 0 kanimo, ug usa ka dumoluong. sa matag higayon. Karon, kong isulti kanako sa Ginoong Jesus nga ikaw-ikaw, kung unsay imong gikinahanglan, ingnon ta niana; sultihan ko ikawg unsa, sultih akog unsay imong gitinguha. Karon, Iya na kining gihatag kanimo. Ang bugtong butang mao ra ang hustong pagtoo aron mosalig niini.

133 Karon, pila man ang nakasabot niana? Usa lamang ka gamayng pagtoo aron pagsalig nga naangkon mo na kung unsay imong gipangayo. Nakita mo?

134 Karon, karon, kong ania ka dinhi sa taas nga nagkinahanglag usa ka butang, ug kung sultihan Niya ako unsay imong gitinguha, nan sa ingon hisayran mo nga wala ako masayud kung unsay imong gitinguha, ug sa ingon adunay Usa nga ania dinhi nga maoy nagbuhat niini. Karon, sumala sa Pulong, Siya nagsaad nga buhaton kana. Siya maoy nakatugkad sa mga hunahuna nga anaa sa inyong mga kasingkasing. Dili ba tinuod? Padayonon ta.

135 Anaa kay dakung tinguha nga mamaayo ka. Ang usa ka butang, nag-antus ka sa pagkanerbeoso, tinuod nga kalisang. Husto kana. Ang lain pang butang, anaa kay sakit sa likud, ug kanang sakita daotan kaayo sulod na sa daghang panahon; gani nagpaopera ka na man niini. Kana mao ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Tinuod kana. Nakita mo? Husto kana. Ug ania pay laing butang; ang imong dakung tinguha, mao, nga buot kang makadawat sa bautismo sa Espiritu. Mao kanay tinuod. Duol ngari.

136 Minahal nga Dios, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, hinaut unta nga kining tawhana mapuno sa Espiritu Santo, sa dili pa siya mobiya niining dapita, sa Ngalah ni Jesus. Amen. Karon, dawata Kini, igsoon ko. Toohi lamang, ayaw pagduhaduha.

137 Kumosta ka? Sa akong pagtoo, sumala sa akong hingsayran, nga dili ta gayud manangkaila ang usag usa. Kong husto man kana, nan, aron mahibalo ang katawhan, ipataas ang imong kamot aron Hang makita nga dili ta gayud manangkaila. Wala ko gayud siya makita sa tibuok kong kinabuhi, way kasayuran. Sa akong pagtoo wala gayud siya makakita pa kanako, gawas

24 Ug sa pag-anhi ni Cristo, wala Siya moanhi sa panahon ni Noe 0 ni Moises; kay Iya kadtong panahon, alang sa pagpanamkon sa usa ka ulay aron magsamkon ug usa ka Anak na lalake, ug Siya mao ang Mesiyas.

25 Karon, miagi na ta sa panahon ni Luther, sa panahon ni Wesley (panahon sa Methodist); hangtud sa mga kapanahonan, ug sa panahon sa Pentecostal, ug ang matag panahon gihatagan sa gisaad nga Pulong. Ug ang mga katawhan niadtong panahona nga nagpadayag sa gisaad nga Pulong mao ang Binhi niadtong panahona, sumala sa unsay giingon ni Jesus dinhi, "Sila mao ang mga anak sa Gingharian." Husto kana. Ang pagpadayag sa Espiritu Santo nagalihok pinaagi sa Iyang mga anak nga mao ang Binhi sa Gingharian niadtong panahona.

26 Himatikdi, nga ang mga bunglayon mao kadto siya, ang kaaway, si Satanas, kinsa maoy nagpugas sa panagkabingkil, 0 sa-o sa binhi sa panagkasumpakiay, siya maoy bugtong hinungdan sa pagbuhat niining makalilisang nga buntang. Si Satanas maoy nagpugas sa iyang binhi sukad pa sa sinugdan, sa pagbutang sa Dios sa Iyang inunahang abot sa tawhonong linalang dinhi sa kalibutan. Si Adan, natural, nga nasayud nga anaay u-usa ka kahibalo sa kamatuoran, sa husto ug sayup, ug wala pa gayud siya makadangat niadto.

27 Apan dinhi atong makita nga gihatagan sa Dios ang Iyang mga anak sa Iyang Pulong alang sa ilang Panalipod. Didto... Wala kitay laing Panalipod gawas sa Pulong sa Dios. Mao kana ang atong Panalipod. Walay bomba, walay pasilonganan, walay dapit nga katagoan, walay Arizona, 0 California, 0 bisan kung unsa man kini; adunay usa lamang ka Panalipod ang naangkon ta, ug mao kana ang Pulong. Ug ang Pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanato, nga mao si Cristo Jesus; Siya maoy atong bugtong Panalipod. Diha Kaniya may kasigurohan ta.

28 Bisan gani ang sala wala pag-isipa sa usa ka tinuod nga magtotoo. Nahibalo ba kamo niana? Ang gipanganak sa Dios, dili makasala; dili siya makasala. Nakita mo? Wala gani pag-isipa. Tan-awa, si David miingon, "Bulahan ang tawo nga wala pagisipa sa Dios ang kasal-anan." Kung anaa ka na kang Cristo, wala ka nay tinguha sa sala. "Ang magsisimba, sa higayon nga mahinloan, mawala na ang kagul-anan sa sala; wala ka na magtinguha niini. Karon, alang sa kalibutan tingalig usa ka kamakasasala; apan alang sa Dios dili ka makasasala, tungod kay anaa ka man kang Cristo. Unsaon mo man sa pagka-makasasala kung anaa ka na sa Usa nga walay sala, ug Siya lamang ang tan-awon sa Dios. Kang kinsa ka man nahisakop?

29 Karon, mao na kini ang panahon sa ting-ani. Sa sinugdan, sa gipugas sa Dios ang Iyang Binhi dinhi sa kalibutan ug gihatag kini sa mga kasingkasing sa Iyang mga anak, sa Iyang pamilya aron bantayan kanang Pulong, nga mao ray bugtong Panalipod nila, ang pagbantay sa maong Pulong. Ania karon ang kaaway misulod ug miguba sa maong Balabag, pinaagi sa pagpugas sa binhi sa panagkasumpakiay, nga supak sa Pulong sa Dios. Kong kadto nanagkasumpakianay man sa sinugdan; sa gihapon nagpabilin kining... Ang bisag unsa nga gidugang sa Pulong sa Dios sa gihapon binhi kini sa pagkabahinbahin. Dili ko tagdon kung diin kini gikan, kong kini nagagikan man sa organisasyon, kong kini gikan man sa kasundalohan, kong nagagikan man kini sa politi-hong gahum, ang bisag unsang butang nga kasupak sa Pulong sa Dios binhi sa panagkasumpakiay.

30 Kung adunay tawo nga moingon nga siya usa ka magwawali sa Maayong Balita, ug moingon nga ang mga adlaw sa milagro milabay na, usa kana ka binhi nga nakigsumpakiay. Kung adunay motindog ug moingon nga siya usa ka ministro, usa ka pastor sa simbahan dinhi, ug dili siya motoo nga si Jesu-Cristo mao ra ang matag kahimtang (gawas sa unodnong lawas), mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, mao kana ang binhi sa panagkasumpakiay. Kung moingon siya nga ang mga milagro ug ang apostolikanhong panahon miagi na; kana mao ang binhi sa panagkaSumpakiay. Kung moingon sila nga wala nay butang nga ingon nianangLangitnong kaayohan, kana mao ang binhi sa pagkasumpakiay. Ug ang kalibutan napuno niini. Napuno na kini ug milumos sa mga trigo.

31 Atong hingmatikdan nga ang unang mipugas sa binhi sa panagkasumpakiay nailhan nga mao ang yawa, ug nasayud ta nga anaa kini sa Genesis 1. Diha atong makita, ug dinhi sa-sa Libro ni Mateo capitulo 13, sa gihapon ginganlan ni Jesus ang bisag unsang kasupak sa Iyang Pulong nga mao ang yawa. Ug ning 1956, ang bisag un sang gipugas sa pagkasumpakiay, nga kasupak sa Pulong sa Dios, o magbutdng sa kinaugalingong hubad Niini, mao ang binhi sa panagkasumpakiay. Dili kini pasidunggan sa Dios. Dili gayud Niya. Dili kini managkasagol. Dili gayud. Sarna kini sa li~o sa mustasa; dili kini mahimong sagolan ug bisag unsa; dili mo kini mahimong sarnbogan; usa kini ka butang genuwin. Ang binhi nga nagkasumpakiay. . .

32 Karon, atong makita, sa pagpugas sa Dios sa Iyang Binhi didto sa tanarnan sa Eden, atong makita nga namunga kinig usa ka Abel. Apan sa pagpugas ni Satanas sa iyang binhi sa panagkasumpakiay, narnunga kinig usa ka Cain. Ang usa namungag matarung; ang lain narnungag daotan. Tungod kay si Eva narnati man ugod sa pulong sa pagkasumpakiay, nga supak sa Pulong sa Dios, ug misugod kini sa bola sa kasal-anan nga nagkaligid didto, ug

126 Karon, sa walay pagpakaila kanimo (ug nahibalo ka nga kana maoy tinuod), wala ta gayud magkailhanay, ug ania ka karon dinhi. Adunay mga-adunay butang dili maayo kanimo; tingalig wala; wala ako masayud. Apan kong ipadayag ni Ginoong Jesus kanako pinaagi sa Iyang Espiritu Santo kung unsay imong balatian, sa ingon motoo ka ba nga Kana mao ang Anak sa Dios ug dili usa ka tawo? Usa lamang kini ka sakuban, kining tabernaculo nga-nga gigamit sa Dios, si bisan kinsa nga Iyang pagapilion. I-Iyang buhaton kana pinaagi sa labawng grasya ug pagpili. Apan mitoo ka. Motoo ka ba? .

127 Pila kaninyo ang motoo niini? Ania kaming duha nagtindog sa atubangan sa mga Kahayag, nga wala gayud kami magkakita sukad niining kinabuhia, wala gayud akoy nahunahunaang paagi kung kinsa kining babayhana, unsa siya, taga diin siya, unsay iyang gikinahanglan. Wala ko gayud siya makita sukad sa akong kinabuhi, nga molabaw pa sa pagpakakita ko nianang babayha nga atua didto sukad sa akong kinabuhi. Apan, tan-awa, kayaniay akong pagabuhaton: kuhaa gikan kaninyo kanang pagkasumpakianay gikan kaninyo karon ug toohi ang Pulong sa diha nga ang Pulong mahimong unod dinhi sa atongtaliwala. Ang Pulong nahimong buhi dinhi sa atong kaugalingong unod, nga maoy nagpakita sa Presencia sa Dios.

128 Karon, hinaut unta nga itugot kini Niya ngadto kaniya. Nanginahanglan siyag usa ka bililhong butang. Wala siyay anak; nagkinahanglan siyag batao Magkap-atan na ang iyang idad. Dili kana malisud.

129 Anaa sila karon naglingkud, mga babaye nga baog sa tibuok nilang kinabuhi, ug miduol sa tablado sama niini, ug ang Ginoo mihatag kanilag mga anak. Ang uban kaninyo nga nasayud ipataas ang inyong mga kamot. Tan-awa, naki13 mo? Akong gikuha ang usa ka gamayng minahal nga batang babaye sa miaging adlaw, Dominggo, sa wala pa ako mobiya dinhi, Dominggo kadto sa hapon; nga kanhi ang iyang inahan wala manganak, ang Ginoo namulong. Ug ang gamayng batang babaye, ang labing matahum nga binuhat, ania ba siya dinhi? Hain man siya? Aha, anaa ra siya, naglingkud diha, ang inahan anaa naglingkud diha. Ania karon mismo ang gamayng ba13ng babaye. Naki13 ba ninyo siya? Siya usa ka gilitok nga Pulong gikan sa Dios.

130 Karon, motoo ka ba Kaniya uban sa bug-os mong kasingkasing? Motoo ka ba nga kanang panalangina nga'imong naangkon, nga nahulog kanimo karon, nga ang Dios mitubag na? Kong itug-an kanako sa Dios kinsay imong ngalan, aron sa ingon kanganlan mo ang bata, motoo ka ba? Nan sa

118 Apan dinhi Siya miadto sa Gentil, dili sa usa ka Gentil, kondili sa usa ka Samarianhon. Karon mao na ang panahon sa Gentil. Wala gayud Niya kana buhata bisag kausa ngadto sa mga Gentil. Susiha ang mga Kasulatan: wala gayud. Apan nagsaad Siya diha sa Lucas 22 nga Iya kining pagabuhaton sa dili pa Siya mobalik.

119 Apan milingkud Siya didto, ug ania karon miduol ang usa ka katunga Judio ug Gentil, usa ka babaye. Ug Iyang giingnan siya, "paimna ra Ko."

120 Ug siya miingon, "Aha, dili ka angayng mangayo niana, lisud kaayo. Kita... Dinhi anaay pagkabahinbahin. Ikaw usa ka Judio, u-ug ako usa ka Samarianhon."

121 Siya mitubag, "Apan kong nakaila ka pa lang unta Kinsa kining nakigsulti kanimo, mangayo ka gayud unta Kanako ug mainum." Unsa may Iyang gibuhat? Nakigsulti sa iyang espiritu. Ug sa hingbaw-an Niya ang iyang problema, nan, Iyang gipalakaw siya sa pagkuha sa iyang bana. Siya miingon nga wala siyay bana. Siya miingon nga, "Tinuod kana; kay anaa ka nay lima."

122 Karon, tan-awa, sa nakita Siya sa mga Fariseo nga nagbuhat niana. Diha-diha, kadtong panagkabangiy diha miuban sa Pulong, unsa may giingon nila? Siya miingon, "Kining tawhana usa ka Beelzebub, usa ka tighimalad." Nakita mo? Ug si Jesus miingon, "Bisan kinsa ang magasulti niana diha sa Espiritu Santo kung moabot na Kini aron magbuhat sa mao rang butang, dili na gayud mapasaylo." Mao kana ang inyong paghitipas. Nakita mo? Apan Siya miingon nga Iyang pasayloon sila, tun god kay ang Espiritu Santo wa pa man moabot; ang Halad, ang Nating Camero wala pa patya.

123 Apan dili mao kanay gihunahuna sa babaye. Ang babaye miingon, "Senyor, akong nasabot nga Ikaw usa ka profeta." Wala gayud silay profeta sulod sa gatusan ka mga katuigan. Siya miingon, "Akong nasabot nga Ikaw usa ka profeta. Karon, nahibalo kami nga kung ang Mesiyas, nga mao ang Cristo, ku~g moabot na Siya, mao kana ang Iyang pagabuhaton."

124 Nan, kong mao man kana ang Iyang gibuhat, nan Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. logon niana ang Iyang pagpaila sa Iyang kaugalingon, dili ba managsama ra kining butanga karon? Mao gayud.

125 Karon, aniyay usa ka babaye ug usa ka lalake nga nagkatagbo na usab. Dili siya mao kadtong babayhana; dili ako mao kadtong Lalakiha. Apan mao ra nga Espiritu Santo ang ania dinhi, ug mihimo sa saad nga ang mga buhat nga Iyang gibuhat, ato usang mabuhat ang managsamang butang sa mga adlaw nga ang Anak sa tawo igapadayag na.

nagpadayon pagligid kanunay. U g dili gayud kita makuha hangtud nga ang mga manolunda moabot ug lainon ang mga butang, ug dad-on sa Dios ang Iyang mga anak ngadto sa Ginghamarian, ug ang mga bunglasyon pagasunogon.

33 Himatikdi kanang duha ka mga balagon. Kong may igo pa lang tang panahon niining pagtulon-ana, apan aron lang maigo ang labing mahinungdanong bahin, aron sa ingon makapangampo na ta sa mga masakiton sa mosunod nga mga gutto.

34 Himatikdi, nga ang ilang mga binhi nanagdungan sa pagpanubo sibo gayud sa giingon sa Dios dinhi sa capitulo 13 ning atong teksto karong gabii, sa Mateo, "Pasagdi lang sila nga magdungan sa pagpanubo." Karon, si Cain miadto sa yuta sa Nod, ug mikuha alang sa iyang kaugalingon ug asawa, ug gipangasawa; ug si Abel gipatay, ug puli sa Dios si Seth sa iyang dapit. Ug ang kaliwatan misugod sa pagdaghan, tali sa matarung ug hiwi. Karon, atong hingmatikdan nga nanagtigum sila, ang matag usa kanila, sa panahon ug matag panahon, ug ang Dios...Hilabihan ang pagkadaotan hangtud nga ang Dios milaglag niini.

35 Apan sila nanagpanungha sa katapusan hangtud nga silang duha ka mga binhi, ang binhi sa kasal-anan ug ang Binhi sa Dios nagbutang sa ilang tinuod nga mga ulo, ug mipadulong kana kang Judas Iscariote ug kang Jesu-Cristo. Sanglit kay Siya mao man ang Binhi sa Dios; Siya mao ang sinugdanan sa mga kabuhatan sa Dios, dili Siya ubos kay sa Dios. Ug si Judas Iscariote natawo nga mao ang anak sa pagkaalaot, nagagikan sa imfiemo, mobalik usab ngadto sa imfiemo. Si Jesu-Cristo mao ang Anak sa Dios, ang Pulong sa Dios nga nadayag. Si Judas Iscariote diha sa iyang pagsupak mao ang binhi sa yawa, mianhi sa kalibutan, aron sa pagpanglimbong, sarna ra kung unsa siya sa sinugdan, si Cain, ang iyang unang arnahan.

36 Igo larnang gidulaan ni Judas ang simbahan. Kay dili siya matinud-anon; sa tinud-anay wala gayud siyay pagtoo: dili gayud unta niya budhian si Jesus. Apan siya-nakita ba ninyo, siya mipugas niadtong binhi sa panagkasumpakiy. Maoy iyang pagtoo nga iyang mahigala ang kalibutan, ang marmnop, ug usab mahigala si Jesus, apan ulahi na alang kaniya ang pagbuhat sa mga butang bahin niini. Sa pag-abot na sa patayng takna, sa gibuhat niya kining daotang butang, iyang gilabang ang linya nga nag-ulang tali sa pagpadayon ug sa pagbalik. Kinahanglan nga mopadayon gayud siya diha sa kahimtang nga iyang giadtoan ingon nga usa ka mangingilad. Mipugas siya sa binhi sa panagkasumpakiy; naninguha siya nga paboran sa mga inilang organisasyon niadtong adlaw, kauban sa mga Fariseo ug niga Saduceo, ug nagdahum nga makasapi siya sa iyang kaugalingon, ug mahimong inila sa mga katawhan. Dili ba kana maoy hinungdan sa daghang mga katawhan nga

mopasakop nianang maong panagkabangiay, naningkamot nga mapaboran sa mga tawo.

Maoy atong pangitaon ang pabor sa Dios, dili ang sa tawo. Apan mao kanay gibuhatni Judas sa dihang gipanguloan siya niining panagkasumpakiay.

37 Ug nasayud ta nga si Jesus mao ang Pulong; sa San Juan 1, nag-ingon, "Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. Ug ang Pulong nahimong unod ug mipuyo ipon kanato." Ug ang Pulong mao ang Binhi; ug ang Binhi nahimong unod ug mipuyo ipon kanato.

38 Kong si Judas nga mao ang binhi sa kaaway ug sa pagkasumpakiay, nan kini usab nahimong unod ug mipuyo ipon kanato diha sa persona ni Judas Iscariote. Siya wala gayuy tinuod, matuod nga pagtoo. Anaa siyay usa ka-kanang iyang gitooan nga pagtoo. Anaay butang nga giingon nga nagbaton ug pagtoo, ug usa ka nagpaka-aron ingnong pagtoo.

39 Ug ang usa ka tinuod nga pagtoo sa Dios motoo sa Dios, ug ang Dios mao ang Pulong; ug wala gayuy idugang nga bisag unsa Niini. Ang Biblia nagtug-an kanato nga kong dugangan tag usa ka pulong 0 kuhaan ug usa ka pulong, ang atong bahin pagakuhaan gikan sa Libro sa Kinabuhì: Sa Pinadayag 22: 18, ang katapusang panapos nga capitulo.

40 Diha sa nahaunang sinugdan, ang nahaunang Libro sa Biblia, gisultihan sila sa Dios sa dili pagsupak bisag usa lang ka Pulong Niana; kinahanglan nga ang matag Pulong tumanon gayud; kinahanglan nga mabuhì sila pinaagi sa maong Pulong. Si Jesus, diha sa tungatunga sa Libro, mitungha ug nagingon nga sa Iyang panahon, ug miingon, "Ang tawo mabuhì dili sa tinapay lamang, kondili sa matag Pulong nga-nga nagagula gikan sa baba sa Dios." Ug diha sa katapusang panahon sa Pinadayag, nagtug-an kanato, nga "Si bisan kinsa nga magataktak ug usa ka Pulong gikan ning maong Basahon, 0 magadugang ug usa ka pulong Niini, ang iyang bahin pagakuhaon gikan sa Basahon sa Kinabuhì."

41 Tungod niini, kinahanglan nga wala gayuy mga landong, kondili kanang tinuod lamang, walay sambog nga Pulong sa Dios. Mao kana ang mga anak sa Dios nga lalake, mga anak sa Dios nga babaye, kinsa nangatawo dili pinaagi sa pagbuot sa tawo, 0 pinaagi sa paglamanohay, 0 pinaagi sa matang sa bautismo; kondili sa pagkatawo diha sa Espiritu sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo, ug ang Pulong maoy nagpdayag Niini mismo pinaagi kanila. Mao kana ang tinuod nga Binhi sa Dios.

42 Ang kaaway mipasakop sa simbahan ug nahimong makusganon diha sa kredo 0 uban pang butang. Apan dili kana mao ang... Usa kana ka

husto man, iwarawara ang imong kamot sarna niini. Nakita mo? Wa ko gayud sukad makita ang maong babaye. Apan anaa siya diha naglingkud, nga mitoo. Karon, nakahikap siyag Katingalahan, dili ba? Wala kini ing kapuslanan ang paghikap kanako.

112 Apan karon wala ba ninyo makita nga ang Biblia maoy tukma nga Pulong sa Dios? Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Kita nangahimong mga tabernaculo sa Espiritu Santo nga mao si Cristo. Nakita mo? Mao kana ang tinuod nga Binhi. U g kong kanang kinatibuk-ang Espiritu Santo makasulod na sa tinuod nga Binhi sa Pulong, dili sa.. .Dili Kini mokuha sa bahin ra Niini (tungod kay yawa.maoy mogamit Niana), kinahanglan nga dawaton mo Kining tanan (Nakita mo?), ang matag Pulong Niini; tungod kay Siya dili katunga ra nga Dios; Dios Siya tanan. Nakita mo? Ug mao kanay nahitabo.

113 Karon, ania kining babaye, wala ko sukad siya igkakita. Si Jesus nakahibalag ug usa ka babaye nga sama niini usa niana ka higayon, tingalig dili pariha ang kahintang; wa ako masayud. Ug milingkod Siya sa kilid sa atabay. Kinahanglan nga molugsong Si-Siya ngadto sa Samaria. U g atong nakita, nga ang Samaria ubos sa bungtod, u-ug... Oh, nagpaingon diay, Siya sa Jerico, ug mihapit Siya sa Samaria, ug miadto sa siyudad sa Saycar. U g milingkud Siya sa kilid sa atabay, ug gipalakaw ang Iyang mga tinun-an aron mamalit ug pagkaon.

114 Pila ka mga rasa sa katawhan ang ania sa kalibutan? Tulo. Ham, Shem, ug mga katawhan ni Japheth. Kitang tanan nagagikan kang Noe. Ug ang uban pa sa kalibutan nangalaglag niadtong panahona. Tulo lamang ka rasa sa mga katawhan, nga mao kanang Judio, Gentil, ug Samarianhon (nga ang katunga Judio ug Gentil). Mao lang kana ang tanang rasa nga ania sa kalibutan (Nakita mo?) tulo lamang.

115 Ang tanan nga anaa sa Dios gihingpit sa tutolo. Sama niining tulo nga akong gihisgotan niining gabhiona: tulo ka ang-ang sa pagnagkasumpakiay, tulo ka mga ang-ang nga ang Pulong nahimong unod, ug uban pa. Nakita mo?

116 Karon, ug Si-Siya nga nakigsulti ngadto sa mga Judio, misulti kang Felipe, sa dihang gidala niya si Natanael kung diin siya, ug giingnan, "Nakita ko siya sa didto pa siya sa silong sa kahoy."

117 Iyang giingnan. .. samtang gidala ni Andres si Pedro; Siya miingon, "Ang imong ngalan mao si Simon, ug pagatawgon ka Pedro sukad karon." Giingnan nga, "Ikaw mao ang anak ni Jonas." Nakita mo? Karon, sa Judio kadtong tanan.

gibuhat kanhi. Motoo ba kamo niana? Makahimo Siya sa samang paagi sama sa Iyang gibuhat kaniadto, kon lamang motoo kamo niana. Padayonon ta. Pila man ang motoo niana, ipataas ang inyong kamot, ug ingna, "Hinupon nagtoo ako niini?"

107 Ug karon, sa dili pa sila maglina, maghimo tag linya sa magpaampo diha. Nasayud ako nga ania Siya. A-a-akong gibati ang Iyang Presencia, ug nasayud a-ako nga ania Siya. Duol. Andam na ba ang naglina? Akong tawagon diha. Pag-ampo la-lamang; tutok niining paagiha ug pag-ampo, ug toohi lamang.

108 Usa ka babaye ang ania dinhi ang mitan-aw kanako, naglingkod sa sunod sa maong babaye nga nagkibido. Wa mo ba makita Kanang nagbitay sa ibabaw nianang babayhana? Tan-aw diri. Nakita mo? Nag-antus siya sa sakit sa kasingkasing. Motoo ka ba nga ayohon ka sa Dios. Kong motoo ka, ipataas ang imong kamot. Mao kana ang imong sakit. Husto kana. Karon, kong mao man kana ang imong sakit, ipataas ang imong kamot aron makita sa katawhan; ipataas ang imong kamot sama niana. Karon, nawala na kini kanimo karon. Ang imong pagtoo maoy nakaayo kanimo.

109 Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Oh, may pagkasumpakiay; apan si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Moo ba kini... Karon, pagpabilin sa pag-ampo (Nakita mo?); dili na kinahanglan nga mosaka ka pa diri, aron masayud ka.

110 Karon, usa kini ka babaye. Sumala sa akong hingbaw-an, wala ko siya makita sukad sa akong kinabuhi; yano siyang pagkababaye nga nagtindog dinhi, ug anaay kard sa pagpaampo, ug wala masayud kong matawag ba siya 0 dili. U g dihay tawong mihatag kanimo nianang kard, ug a-ang imong numero natawag na, mao nga misaka ka dinhi. Di ba tinuod? Ug wa akoy paagi sa pagpakaila kung naunsa ka, kinsa ka, taga diin ka, unsay imong gitinguha, wala gayud ako niini. Tawo lamang ako; babaye ka. Husto kana. Mao rang hulagwaya ang nakita diha sa Biblia usa niana ka higayon, sa San Juan capitulo 4.

111 Karon, miingon kamo, nga "Giunsa mo man, Igsoong Branham, karon lang, di pa dugay." Gilangkat gikan nianang gamayng kahimanan. Nakita mo? Ambot lang. Nakita mo? Siya maoy nagbuhat niini. Wa ako masayud. Giunsa nianang babayhana diha? Wala ko gayud makita kanang babayhana sukad sa akong kinabuhi. Domuluong gayud siya kanako. Nagtoo ako nga usa kadto ka babaye. Kinsa mao ang tawo nga naayo karon lang diha sa taliwala sa katawhan, mahimo ba? 00. Ma-mga dumuluong ta ang usag usa kanato? Kong

pagkasumpakiay, ang bisag unsang butang nga makababag sa salaan nianang tinuod nga Kamatuoran sa Pulong sa Dios.

43 Ug unsaon ta pagkasayud? Moingon ta nga, "Hinupon, sila... Anaa ka bay katungod sa paghubad Niini?" Wala, sir. Walay tawo nga may katungod paghubad sa Pulong sa Dios. Siya maoy Iyang kaugalingong Maghuhubad. Iya kining gisaad; ug Iya kining gibuhat; kay mao kana ang hubad niini. Kung Iyang gisaad Kini, nan Iyang tumanon Kini; kay mao kana ang hubad Niini. Ang bisag unsang butang nga kasupak sa Pulong sa Dios u-usa ka panagkasumpakiay. Tinuod gayud.

44 Ug karon, sumala sa akong giingon, nga si Judas walay tinuod nga pagtoo. Siya nagbaton ug usa ka minaot nga pagtoo. Anaa siyay u-usa ka pagtoo nga nagdahum siya nga kadto mao ang Anak sa Dios, apan wala siya makaila nga kadto mao ang Anak sa Dios. Dili unta niya buhaton kadto. U~g tawo nga dili manumbaling sa Pulong sa Dios ingon nga Kamatuoran, siya nagbaton ug minaot nga patoo. Ang tinuod nga ulipon sa Dios mopabilin diha sa Pulong.

45 Sa milabayng pipila ka gabii, usa ka ministro, nga tagaArizona, sa usa ka bantugan, inilang tulonghaan dinhi sa siyudad, ang miduol kanako ug miingon, "A-ako kang tuliron gikan sa usa ka butang" (Giingnan ko...) "kung makahigayon ka."

46 Giingnan ko, nga "Mao na kini ang labing maayong higayon nga akong nahibaw-an. Dati ngari." Ug busa miduol siya; ug miingon, "Mr. Branham, gitinguha mo," nga nagaingon, "Nagtoo ako nga matinud-anon ka ug buotan ka, apan naninguha ka sa pagpaila ngad-ngadto sa kalibutan sa usa ka apostolikanhong doctrina." Ug midugang pa, "Ang apostolikanhong panahon mihunong na uban sa mga apostoles."

47 Giingnan ko, nga "Ang unang butang nga akong ipangutana kanimo, igsoon ko: motoo ka ba nga ang matag Pulong sa Dios dinihogan?"

Miingon siya, "00, sir, nagtoo kaayo ako."

48 Matud ko, "Nan naa ka bay ikapakita diha sa Pulong kung diin ang apostolikanhong panahon mohunong? Karon, ipakita kanako kung diin kini; kay motoo ako uban nimo." Ug giingnan ko, "Ang apostolikanhong magsusulat, ang usa ka nagkupot sa mga yawi sa Ginghamian, niadtong adlaw sa Pentecostes sa dihang gipailaila ang apostolikanhong panahon, sila miingon, 'Mga katawhan ug mga kaigsoonan, un sa may among pagabuhaton aron mamaluwas kami?' Siya mitubag, 'Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, alang sa kapasayloan sa mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo, kay ang saad alang man kaninyo ug

sa inyong mga anak, ug kanila nga atua sa halayo, nga pagatawag sa Ginoo nga atong Dios.' Karon, unsaon man sa pagkasumpaki sa Pulong sa Iyang kaugalingon?"

Ang tawo miingon, "Gihilantan ko pag-ayo ning gabhiona." Giingnan ko, "Mao bitaw kana." Nakita mo?

49 Karon, sultihi ako. Nagpadayon pa ba sa pagpanawag ang Dios? Kong nagpadayon pa sa pagpanawag ang Dios, nan ang apostolikanhong panahon nagpabilin pa. Tinuod gayud. Sumala sa pagatawag sa Ginoo nga atong Dios, nagtawag kanunay, nagatawag pa gayud, kutob sa Iyang pagatawag, nagpabilin pa gayud ang apostolikanhong panahon, tungod kay si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

50 Karon, atong makita niining panahona nga kining panagkabangiy nahipugas na pinaagi sa matag panahon. Kong ugaling mahimo ko pa nga makab-ot kini sulod sa napulo ka gutto, buhaton ko kini, apan dili kamo makahimo. Tadlas sa mga kapanahonan... Kitang tanan, halos kitang tanan nanagpakabasa na sa Biblia. Ug karon, sama niadtong pag-anhi ni Jesus, ug Iyang nakita nga ang pagkabangiy, pagsinupakay... Siya moo ang Pulong nga nadayag; Siya mao ang hubad sa Pulong sa Dios, tungod kay Siya miingon, "Kamo nagasusi sa mga Kasulatan, kay diha Kanila naghunahuna man kamo nga makabaton sa Kinabuhing Dayon, ug mao Kana Sila ang nanghimatuod Kanako." Anaa ka ra. Siya ang-Siya mao ang hubad sa Pulong. Ug ang matag natawo pag-usab nga anak sa Dios nga lalaki ug babaye niining panahona mao ang hubad sa Pulong. Kamo mao ang mga buhing sinulat, nga pagabasahon sa tanang tawo. 00.

51 Himatikdi, nga Siya miingon, "Kawang lamang ang ilang pagsimba Kanako, nga nanagpanudlo ug doctrina sa pagkabahinbahin. Kawang lamang ang ilang pagsimba Kanako, nga nanudlo sa doctrina sa pagkasinupakay, ang doctrina sa tawo, mga kredo sa tawo, nga nanudlo nga kana mao ang Pulong sa Dios, samtang wala gayud kini ing kalabotan saPulong sa Dios."

52 Tan-aw diri, ang matag panahon nagdala sa maong bunga; ang matag panahon nanaghimo niini, ug ang ato dili gayud makalingkawas. Nakaangkon ta sa samang butang, ug usa sa labing dakung panahon kay sa ubang mga kapanahonan ang ghiusa, tungod kay kini mao man ang katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Mao kini ang labing dakung panagkabangiy nga sukad dinhi sa kalibutan, ang ania sa nawong sa yuta karon. Ang panagkasumpakiay sa ubang mga panahon maoy nagpaghilayo kanila gikan sa tinuod ug sa boing Dios ngadto sa mga dios-dios. Karon, si Jesus miingon diha sa Mateo 24:24 nga kini managkakuyog hangtud nga hilimbungan niini

102 Karon, anak ko...Aron nga kung ania may mga estranyo dinhi, dili masayud kung giunsa kini. Ang anak manaug dinhi, 0 kaha adunay lain; kong dili man siya makahimo pagsaka, si Igsoong Borders, anaa pa ba. Adunay manganaug, ug panguhaon kining mga kard, usa ka gatus sila, magtindog sa atubangan sa katawhan ug sagulon kini sila. Tungod niini, iya kamong hatagan ug kard, dili siya makaingon kanimo nga makasaka ka diha sa tablado; wa siya mahibalo niana. Ug maingon man ako. Mianhi ako nga gabii na, ng~ mikuha lamang ug napulo 0 napulog-lima diha sa mga kard. Walay kalabutan niana sa inyong kaayohan. Makalingkud kamo dinhi. Tan-awa, sa miaging gabii. Pila man ang ania dinhi kagabii, tan-awon ta ang inyong mga kamot? Kung giunsa sa mga tawo ang pagkaayo pinaagi sa panagkatigum.

103 Karon, mao kana ang 85,86,87,88,89,90. Ato silang paarion karon. B-85, 86, 87, 88, 89, 90. Anaa pay usa... Tinuod gayud, nagkinahanglan ta... Anaa pa ba... Ania pay usa; 00, mao kanay nakahingpit. 90, 90 ngadto sa 100 karon. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 8, 9.

104 Kung di ka makalihok, kung ikaw... nakita ko nga anaay duha, anaay tulo ka mga silyang may ligid karon dinhi, upat sila, nagtoo ako, nakita ko. Kung anaa kay kard, kung ka-kanang imong numero ang matawag, ug dili ka makalihok, ipataas lang ang imong kamot, atong itulod padulong nganhi.

105 Ug kong wala ka may kard, lingkud lamang diha ug pag-ampo, ug ingna, "Ginoong Jesus, bu-bu-buhata kini kanako niining gabhiona." Pila man ang ania dinhi nga walay kard, ipataas ang inyong kamot. Oh, tan-awa. Sige mopadayon ta, karon tan-awon ta kini; manghinaot ako nga dili kini sabton nga pagbugalbugal. Apan dihay usa ka gamayng babaye usa niana ka higayon nga walay kard, among giingnan. Midotdot siya diha sa panon sa katawhan, ug matud niya (Karon, paminaw kamo pag-ayo.), "Kong makahikap lang ako sa bisti nianang Tawhana, mamaayo gayud ako." Pila kaninyo ang nahibalo sa sugilanon? Maayo. Ug unsa may iyang gibuhat? Iyang gihikap Siya, ug milakaw ug milingkud. U g miliraw si Jesus; nasayud Siya kung asa kadto siya. Dili ba tinuod? Nahibalo Siya kung unsay iyang balatian. Dili ba? Nahibalo Siya kung unsay iyang balatian, busa Iyang gisultihan siya kung unsay iyang sakit. Ug iyang gibati sa iyang lawas nga ang talinugo mihunong na. Di ba tinuod? Tungod kay unsa? Nakahikap siya Kaniya. .

106 Karon, pila man ka mga Cristohanon ang ania ning gabhiona nga nasayud sumala sa mga Hebreohanon, sa Libro sa mga Hebreohanon, nga si Jesus karon mao ang Labawng Sacerdote, ang Labawng Sacerdote nga matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon? Di ba Siya? Maayo, kong Siya mao ra man nga Labawng Sacerdote, mao ra nga buhatan, Labawng Sacerdote, unsaon man Niya pagbuhat? Iyang buhaton ang mao sa gihapon nga Iyang

gabhiona. Hinaut unta nga ang matag makasasala maluwas. Diha gayud sa ilang mga kasingkasing karon, kong sila dili man magtotoo, ug hinaut unta nga modawat sila kang Cristo niining taknaa. Itugot kini, Amahan. Kining tanan anaa na sa Imong mga kamot. Among itugyan ang among kaugalingon diha Kanimo, sa nakita nga Ikaw mianhi sa among taliwala.

98 Ug nag-ingon Ka, diha sa San Juan 14:12, "Ang motoo Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhar mabuhar usab niya." Bulahan kami nga nasayud nga Imong gipadayag ang Imong kaugalingon ngadto sa mga katawhan, tungod kay Ikaw mao man kadtong profeta nga gihisgotan ni Moises nga giingon nga patindogon. Wala gayud sila makabaton ug mga profeta sulod sa gatasan ka mga katuigan; ang panagkasumpakiay diha sa matag dapit; apan bisan pa niana ang Pulong sa Dios matuman gayud; ug sa ingon ang Pulong nahimong unod, ug mao man usab ang gibuhar sa kasaypanan. U g, Amahan, nakitana usab kini namo karon, ang kasaypanan nahimong usa ka dakung hut-ong; ug among nakita nga ang Pulong moabot sa samang kahimtang. Panalangini kami ning gabhiona, Amahan. Among gitugyan ang among kaugalingon diha Kanimo, uban sa Imong Pulong. Bisan kung unsay Imong gustong buhaton kanamo, buhata uban kanamo, Ginoo. Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

99 [Usa ka igsoong babaye ang misulti nga dila. Walay sulod nga bahin sa teyp-Ed.] Wala ta makasabot kung unsay Iyang giingon. Tingalig gusto Siyang mosulti kanato, busa maghilum ta makadiyot. [Walay sulod nga bahin sa teyp. Usa ka igsoong lalake ang mihatag ug hubad-Ed.]

100 Amen. Hingbasahan ba ninyo... [Walay sulod nga bahin sa teyp--Ed.] ang mga Kasulatan diin ang kaaway moabot, ug silang tanan nanagkatigum, ug a-ang kaaway usa ka kugang gahum. U gang Espiritu sa Dios mikunsad diha sa tawo, ug gisultihan siya, ug nanagna siya, ug misulti kung asa moadto ug gipahulat, ug ilang gilaglag ang ilang kaaway. Ania na usab kini. Anaa ang dapit diin bungkagon ang kaaway (Nakita mo?); dad-a ang kamot sa Dios. Ang kamot sa Dios mao si Cristo, dili malalis, ang Pulong, busa dada kana diha sa inyong mga kasingkasing niining kagabhion samtang atong paduolon ang naglinya sa magpaampo.

101 Nagtoo ako nga nakapanghatag na usab karon si Billy ug kard sa mga magpaampo. B, B's, atong tagdon ang B-85. Kagabii, dihay napulog-lima. Ang kasagaran napulog-lima ra ang atong matagad matag gabii. Ug kupti lamang ang inyong mga kard; ato na silang tagdon karon. Atong paningkamotan ang napulog-lima. 85. B, sama sa Branham, nahibalo mo. B-85 hangtud sa 100. Ug atong... Atong tan-awon, kung kinsay nagkupert sa B-85, ipataas ang imong kamot. Sigurado ka... Oh, anaa sa likud, sige, .85 saka ngari.

ang mga pinili kon mahimo pa. Kung naghisgot bahin sa panagkabangiy, oh, hilab~han ang pagkamalimbungon niini. Si Satanas anaa sa mga katawhan, sarna sa mga batid sa tiyolohiya, sarna sa Doctor sa Divinidad, ang makahimo pagtudlo sa Pulong nga hapit gayud mahusto. Si Jesus ang nagsulti sa ingon. Apan panid-e lamang siya; kay anaa kini bisag diin. Kamo moingon, "Hinuoan, karon, kana dili alang niini. .." Oh, 00, alang usab kini niini (Nakita mo?) tungod kay ang Dios nagingon nga mao kana.

53 Tan-awa kung unsay gibuhar niini. Mao ra sila nga panagkasumpakiay ang miabot sa-ang kapungot sa Dios diha na sa mga adlaw ni Noe, sa dihang gipadala sa Dios ang Iyang profeta ug miwali sama sa kalayo nga nagasiga, nga nanag-awhag sa katawhan sa paghinulsol, ug ang pagkasumpakiay maoy molumos niini. Ug unsa may gibuhar ni Satanas? Mitungha gilayon pinaagi kang Ham ug misugod na usab sa pagpugas niini. Mao kanay tinuod.

54 Ug unya miabot si Moises ang bantugang profeta aron ipahigawas ang mga anak sa Israel gikan sa karningawan. Unsa may nahitabo? Si Moises nga bantugang profeta sa Dios, midala kanila sa lunsayng Karnatuoran, Kamatuoran nga gipaluyohan... Iyang gikakita ang Dios. Ang Dios nanghimatuod nga Iyang gikakita siya. Nan kumosta na man kadtong mga katawhan didto, kadtong mga kaparian, ug anaay ilang mga relihiyon, ang ilang mga tulomanon, ug mga katungdanan ug uban pa, apan si Moises mibarug ingon nga usa ka gipaluyohan ilga hubad sa Pulong. Ayawg kalimot niana. Si Moises mao ang hubad sa Dios sa Iyang saad. Siya miingon nga Iyang buhaton kini; kay Siya mao man ang hubad sa Dios.

55 Unsa may nahitabo? Ang iglesia nga igo larnang makasugod gikan sa Egipto, diha sa mga lakang niini sulod sa pipila ka adlaw, ug unsa may nahitabo? Si Satanas miabot uban sa iyang pagpakigsumpakiay diha sa tawo, ang ikaduhang Cain, nga mao si Balaam, ug nagpugas siyang panagkabahinbahin diha kanila. Nahibalo ta nga husto kana, nga mao si Balaam, ang pagpanudlo ni Balaam, nga mao kana, "kitang tanan mao ra, nag-alagad kami sa mao ra nga Dios nga inyong gialagad." Masukaron, husto siya, tungod kay mihalad siyang halad nga gihalad sa Dios: pito ka mga laking karniro, pito ka mga torong baka diha sa pito ka mga halaran, ug miampo ngadto sa mao ra nga Dios sarna sa kahingpit sa gibuhar ni Moises didto sa kamingawan, managsama ra gayud. Apan wala sila magkapariha, nga naghatag kanatog landong kung unsay mahitabo.

56 Anaa na usay Cain nga mipakita diha sa-sa pagkatawo ni Balaam. Ug dihay Dios nga mipadayag diha sa persona ni Moises, nga mihubad sa Iyang mga Pulong pinaagi sa tawhonong kahimtang, nga nagpaila sa Iyang kaugalingon, sa Iyang saad, pinaagi sa tawhonong kahimtang. U g mitumaw

ang pagkasumpakiay. Nahitabo ra kini sa gihapon sa panahon ni Judas; miabot siya nga inubanan sa iyang kasaypanan.

57 Ug, hinumdumi, kining kasal-anan nga gitoohan niadtong mga tawhana, sa pag-ingon nga "kitang tanan pariha ra nagsimba kita sa mao ra nga Dios; kinahanglan nga magpasakop tang tanan sa mao rang simbahana; kinahanglan nga mamao ra kita nga katawhan," kadtong salaa wala gayud mapasaylo ang Israel. Si Jesus miingon Mismo, "silang tanan nangarnatay." Nangalaglag sila, ang tanan apan tutulo kanila, ug mao kadto sila ang mipabilin ug mitoo sa saad.

58 Sa dihang miingon ang mga maluyahon, "Dili nato makuha ang yuta, ug mabug-at ra kini kanato," ug uban pa; gipahilum ni Caleb ug ni Josue ang kat awhan ug miingon, "Labi pa kitang makahimo sa pagpanagiya niini, tungod kt-.,' gisaad man Kini sa Dios kanato. Dili ko igsapayan bisan kung unsa pay mga babag."

59 Ug sa gihapon makawali pa kita sa Balaanong pagpanarnbal, ug sa bautismo sa Espiritu Santo, ug ato pang gibatonan ang gahum sa Dios aron pagpinig kanato gikan sa mga butang sa kalibutan. Ang Dios maoy narnulong niana. Wala gayud mohunong ang apostolikanhong panahon, ug dili gayud kini mohunong; nagpadayon ra kini.

60 Busa dinhi atong nakita ang mao rang karaang magpupugas sa kabakakan. Ug hinumdumi, nga kadtong salaa wala gayud pasayloa. Karon, igsoon, kong kadto wala man mapasaylo, unsa na man karon sa dihang aang tinuod nga binhi sa tanang kapanahonan magakatigum?

61 Himatikdi kining dakung butang nga gibuhat ni Balaam; kini mipadayon hangtud sa hangtud, ug sa katapusan natapus ra kini diha sa paghiabot nini Judas Iscariote, ug ni Jesus. Unsa man kini? Si Judas ug si Jesus tukma gayud nga maoy panganinaw kang Cain ug kang Abel. Maingon nga si Judas relihiyoso, mao man usab si Cain relihiyoso. Si Cain nagtukod ug halaran; naghimo siyag halad; siya misimba sa Dios; matitud-anon siya kaayo sarna sa uban. Apan, nakita ba ninyo, wala siyay pinadayag kung unsa ang Pulong. Nagtoo siya nga mansanas ang gikaon ni Adan ug Eva ug bunga sa ubang mga kahoy. Ug si Cain...Si Abel pinaagi sa pinadayag nahibalo nga sayup kadto; dugo ang hinungdan sa Hang paghianhi, ug mihalad siyag usa ka nating carniro. U g ang Dios nanghimatuod nga ang iyang halad maoy husto. U g unya nangabugho siya ug naninguha pagpatay sa iyang igsoon. Ug gipatay niya ang iyang igsoon. Ug sa napatay niya ang iyang igsoon sa ibabaw sa halaran nga gikarnatyan sa iyang halad, ang nating carniro namatay sa ibabaw sa halaran, mao ra usab ang gibuhat ni Judas Iscariote sa pagbudhi kang Jesu-

"Hain man ang imong asawa, nga si Sarah?"

Siya mitubag, nga "Anaa siya sa tolda sa likud Mo."

93 Siya miingon, "Duawon ko kamo sumala sa panahon sa kinabuhi." Ug mikatawa siya.

Siya miingon, "Nganong mikatawa man siya?"

94 Ug karon, si Jesus nag-ingon, "Sa dili pa tapukon ug sunogon kining dakung kasaypanan, ang Anak sa tawo magpadayag sa Iyang kaugalingon sa samang kahimtang sama sa Iyang gibuhat kaniadto." Ug mao kana ang... Unsa man kini? Gituboy na usab pagbalik, sa inyong atubangan, niya si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Motoo ba kamo niini? Nan atong iduko ang atong mga ulo alang sapagampo.

95 Minahal nga Dios, nahigugma kami Kanim. Ang Imong Pulong ma makabusog gayud kanamo, Ginoo. Gihigugma Kini namo. Nagkinabuhi kami pinaagi Niini, Ginoo. Ingon nga ang among kahimoan dili paigo. Nahigugma kami sa paglingkud sa Imong kan-anan, diha sa Imong Pulong, ug nalipay sa mga panalangin, Ginoo, sa dihang magkatigum kami sama niini, mga igsoong lalake ug igsoong babaye kinsa gipalit sa Dugo pinaagi sa Anak sa Dios, kinsa pinalit sa Imong Dugo. Ug mianhi kami niining gabhiona, Ginoo; among gigahin kining maong gabii alang sa pagpangampo sa masakiton. U g sumala sa mga Kasulatan, Ikaw nag-ingon nga pinaagi sa mga labod kami nangaayo. Dili na kinahanglan nga amo pang pangayoon (mosugid lamang kami sa among mga sala), tungod kay pinaagi sa Imong mga labod kami (human na) nangaayo. Oh, unsang kamahimayaong adlaw sa kaluwasan. Un-unsang katahum nga saad pinaagi kang Emmanuel. Nga Kini maoy hingpit nga Kamatuoran.

96 Nag-ingon Ka, nga "Dili na madugay, ang kalibutan dili na makakita Kanako, apan kamo makakita Kanako, tungod kay Ako (personal nga puli sa ngalan nga 'Ako ')-Ako magauban kaninyo, bisan sa sulod ninyo, hangtud sa katapusan sa kalibutan." Ug sa katapusan sa panahon, kining gikahinaman nga katapusan, Ikaw nag-ingon, sa dili pa kini mahitabo, mahisama kini unya sa wala pa moulan ug kalayo sa Sodoma ug misunog sa Gentil nga kalibutan, moabot una ang pagpdayag sa Anak sa tawo sama kanhi sa Sodoma. Amahan, hinaut nga dili mapakyas kini sa mga katawhan.

97 Ug nangamuyo ako, Dios, ingon sa usa ka ahat nga butang, (kong nakasulti man akog sayup, pasayloa ako), ang pagpanglangkat. Gihigugma ko sila, Ginoo. Nangamuyo a-ako nga dili nila kini mapakyas. Himoa kini nga usa sa mga dakung gabii, Ginoo. Hinaut nga ang matag masakiton, ang nag-antus, buta, bisan kung unsa man kining ania dinhi, Ginoo, nga mangaayo kini ning



nga nasud nga mibiya sa Dios. Ang tumbaga nagrepresentar sa paghukom, ang Langitnong paghukom. U g ang halas nagrepresentar nga ang sala gihukman na; ug si Jesus mao kadtong halas nga gihimong sala alang kanato, ug midawat sa silot sa Dios diha sa ibabaw Niya. Siya gisarnaran tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasal-anan, ang mga silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw Niya, ug pinaagi sa Iyang mga labod kita nangaayo.

89 Oh, ang Dios anaay Iyang sudlanan nga napuno sa Opyum niining gabhiona, alang kaninyo. Higalang Cristohanon, nagmasakiton ka ug nagantus. Oh, gikapuyan ka na; malisud na kini alang kanimo. Dili ka na makaantus pa niinig dugay, magsalimuang ka-ka dinhi niining modernong panahon diin ania na kita.

90 Inyo bang nadungog ang "Lifeline" niining gabhiona, kanang ilanggiingon, nga-nga ang Russia miingon, nga sa '55, ilang "kontrolahon sa hingpit ang tibuok kalibutan"? Sa dili pa kana mahitabo, ang lalin moabot na. Busa unsa na man kaduol niini, higala? Ania na kini dinhi haduol na gayud kaayo karon.

91 Dili ba kamo mangita Kaniya ning gabhiona uban sa bug-os ninyong kasingkasing. Siya mao ang Lireo sa Kapatagan, ug Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Ania Siya karon dinhi ning gabhiona aron iisa ang Iyang kaugalingon diha sa Iyang katawhan, sama nga si Moises nag-isa sa-sa hulagway sa sala, nga gihukman. U g dili lamang kay sala ra, kondili sa mga balatian. Hinumdumi, nga si Jesus miingon, "Maingon nga si Moises nag-isa sa halas nga tumbaga, sa ingon usab niana ang Anak sa tawo igaisa usab." Unsa may katuyoan sa pag-isa niini ni Moises? Alang sa sala, sa pagkawalay pagtoo, ug alang sa mga balatian. Si Jesus giisa usab alang sa sala, balatian, ug sa pagkawalay pagtoo. Sarna Siya niana.

92 Ug karon, niining gabhiona, dinhi ning mga ad law sa atong pagpakaangkon sa dagkung panagkabangiyay, si Jesu-Cristo nagsaad diha sa Lucas, nga sa mga adlaw sa-sa dili pa mobalik ang Ginoo, mahisama kini kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, kung ang Anak sa tawo magapadayag sa Iyang kaugalingon, sarna sa pagpadayag sa Anak sa tawo sa Iyang kaugalingon ngadto kang Abraham kaniadto; si Elohim, ang Dios, nahimong unod diha sa mga katawhan, ug mipuyo didto uban kang Abraham ug mipakita kaniya, misulti kaniya kung unsay gihunahuna ni Sara, samtang didto sa Iyang likud sa sulod sa tolda, nga sukad wala gayud Niya makita. Gisultihan siya kung maunsa unya siya... Ug gitawag ang iyang ngalan nga, "Sarah." "Abraham," dili kon ang iya-dili kong ang ngalan nga si Abram, nagsugod siya niini, apan Abraham. Dili kon si Sarai, S-a-r-a-i; kondili S-a-r-a-h,

Cristo diha sa halaran sa Dios, ug gipatay Siya sarna sa pagpatay ni Cain kang Abel. Tungod kay si Cain mao man ang binhi sa pagkasumpakiay.

62 Ug maingon man si Balaam, ang profetang tigpasuhol, usa ka tawong nagkinahanglan pang dugang kasayuran. Ug gipasidan-an siya sa Dios pinaagig mga ilhanan ug mga katingalahan, ug bisan gani ang mula misulti sa langyaw mga dila, ug sa gihapon mipadayon pa siya. Siya gipanganak nga u-usa ka magpupugas sa kasaypanan.

63 Ug kong gipanagna man ni Jesus kining panahona nga matapos diha sa dakung panagkabangiyay nga wala pa sukad kaniadto, ang panahon sa iglesia sa Laodicea, dagaang, nga mipalagpot Kaniya sa simbahan, may lain pa bang butang niini kondili mao kanang panagkabangiyay. Tinuod gayud, mao kana. Kini matapos nianang panahona. U g mao na usab kadto si Cain ug si Abel didto sa Calbaryo.

64 Karon, himatikdi, sarna sa naandan, samtang si Jesus mipalayo, misaka sa langit, ang Espiritu Santo gipadala. Mao kadto ang Binhi, ang maghahatag ug Kinabuhian ngadto sa Pulong, sumala sa atong gihisgotan sa miaging gabii. Mao kini ang Usa nga nagbanhaw sa Pulong. "Nagbanhaw" nagkahulogan ug "gipabalik sa Kinabuhian." Ang tinuod ra nga Espiritu Santo maoy makahimo sa pagpabalik sa Kinabuhian sa Pulong nga mao Kini. Dili Kini makahimo pagdala ug kredo sa Kinabuhian; dili Kini, tungod kay wala Kini ing labot sa karedo. Kini mao ang Kinabuhian sa Pulong sa Dios, tungod kay Kini mao man ang Dios. Nakita mo? Ug Kini maoy magbanhaw nianang Lawasa.

65 Karon, himatikdi, sarntanggibuhatnila. Ug, sumalasagiingon sa Biblia, u-ug si Juan misulti ngadto sa iyang mga anak, ug miingon, "Mga anak, kamo nakadungog na bahin sa anticristo nga moanhi sa kalibutan," nagkanayon, "kinsa ania na kini sa kalibutan, ug kini nagalihok diha sa nga anak nga masupilon." Karon, katloan na ka tuig ang milabay human sa paghiabot sa Espiritu Santo. Atong nakita, sa paghiabot sa Espiritu Santo, ang tinuod nga Binhi, ang tinuod nga maghahatag ug Kinabuhian ngadto sa Binhi, ug ania karon miabot na usab ang panagkasumpakiay. U g himatikdi, nga mipadayon kini. Kini siya...

66 Ang tinuod nga Pulong dugay nang gipanghimatud-an; ang mga profeta sa kaniadto mipalig-on sa Pulong sa Dios nga mao ang Karnatuoran sarntang nagpadayon sila. Kong anaa man kaninyoy nakabasa sa Concillo sa Nicaea, o sa wala pa ang Concillo sa Nicaea, kadtong napulog lima ka adlaw sa dugoong politika, samtang kadtong panon sa mga Romanhon misulay pagpayuhot ug mihimog usa ka denominasyon diha sa simbahan, miabot ang mga profeta, nga nagbistig panit sa camiro, nagkaon ug mga sagbot, ug

mibarug alang nianang Pulonga. Apan unsa may gibuhay niini? Nahisama kini kang Cain; nahisama kini kang Abel; nga kinahanglan usa kanila ang marnatay. Tinuod gayud, nga nahitabo kini. U gang Pulong nawad-an sa katungod niini diha sa mga katawhan, ug mipili sila sa pagpahilayo sa tinuod nga Pulong ug maoy gidawat ang mga kalagdaan sa kasaypanan nga iya sa unang simbahang Katoliko. Ilang gidugang ang santo papa; ilang gidugang ang obispo; ilang gidugang kini, kana, ug ang uban pa. Ilang gipapas ang tinuod nga kahulogan sa Pedro, ug ni-ni-ni Maria, u-ug ang uban pa niining tanan, ug nanagbuhat ug mga larawan, ug wala nay lain pang nahimo kondili ang paganong seremonyas gikan niini sa gitawag nga Cristohanong relihiyon. Unsa man kini? Binhi sa panagkasumpakiay. Ug nagmugna, nagmugna, sa unang higayon dinhi sa kalibutan, ug usa ka simbahan... Unsa man kini? Mao kadto ang binhi sa kasaypanan nga gisugdan pagpugas, nga may gipangdugang niini, ug gipanguha.

67 Kinsa may nakadungog, diha sa Biblia, ang dili pagkaon ug kame sa Biyemes? Kinsa may nakadungog diha sa Biblia sa bisag unsang butanga sa pagwisik-wisik inay nga bautismohan, pinaagi sa pagtuslob? Kinsa may nakadungog nianang mga butanga, sa "Maghimaya, ka Maria" 0 sarna niana? Kinsa may nakadungog niining pagpangadunot nga ginagmay usab sa mga Protestante? Ang kulon dili makaingon sa kaldirita nga mahugaw. Husto. Tan- wa, ang sad-an nga garnay sad-an sa tanan. Kinsay nakadungog sa Dios nga mitagad ug usa ka organisasyon? Pakitaa akog usa ka higayon nga ang usa ka organisado nagpabiling buhi. Silang tanan nangarnatay dihadiha ug wala na gayud kini makabangon pag-usab. Panahon na nga adunay butang mahitabo; ug panahon na sa paglihok sa Dios. Inyong gipatay ang kagahum diha sa katawhan.

68 Mao rang butanga ang gipanagbuhat karon. Ilang gipangpatay ang kagahum, nga magaingon, "Oh, kanang panon sa mga saag-nga balaan, ayaw silag tagda, kay sila..." Nakita mo, usa kini ka kabakakan. Atubanga ang Pulong sa nawong ug nawong ug tan-awa kung unsa Kini; tan-awa kong ang Dios naghubad ba sa Iyang Kaugalingong Pulong. Ang Dios makahimo pagpatindog sa mga bato nga mga anak alang kang Abraham. Amen.

69 Ang Pulong gipaluyohan gayud pag-ayo sa unang mga Cristohanon, kung giunsa sila sa Dios pagpahigawa gikan sa tanang mga butang, ug mga balatian; ugmay mga profeta sila, ug nagsulti sHag mga dHa, naghubad, ug mihatag ug mga mensahe nga sa tukma nagpamatuod sa kamatuoran sa matag panahon. Apan sa atubangan sa tanang gipamatud-an nga Pulong, ang mga katawhan mipili sa pagsalikway niini, ug mipili sa denominasyon. Mao kana ang inahan sa tanang mga kapunungan.

sa atubangan sa Ginoo diha sa balaang dapit, diha sa balaang tabil. K\inahanglan nga dihogan siya sa Rosas sa Saron aron pagsablig sa lingkuranan sa kaluoy sa matag tuig. U g kanang maong dihog kinahanglan anaa kaniya, ingon nga kahumot ngadto sa Ginoo, nga magadala sa dugo sa nating camero sa iyang atubangan, human siya hisabligi pinaagig nating camero. Mga Granada ug mga karnpanilya magalukop sa iyang bisti, kinahanglan nga molakaw siya sa tataw nga lakang, nga magatiIgtog sa "Balaan, balaan, balaan alang sa Ginoo."

85 Himatikdi, nga Siya mao ang Rosas sa Saron, ang mahumot Alimyon, ang Dihog diha sa Iyang katawhan. Dili ka makaduol Kaniya pinaagi sa bisag unsang kredo, sa bisag unsang butang, kondili dinihogan sa Rosas sa Saron, ang Pulong.

86 Siya usab mao ang Lireo sa Kapatagan. Karon, unsaon mo man pagkuhag opyum? Makakuha kag opyum kung mokuhakag lireo ug kuskoson kini, ug makakuha kag opium. Ang mga doctor migarnit niini sa ilang mga buhatan. Pagdalag tawo nga makuyawon ug makuraton, 0 usa ka babaye, mobati siya nga daw mabuang na siya, molakaw siya ug mosinggit, maghigwaos siya, ang doctor mokuha ug garnayng opium sa lireo ug itupok kini sa iyang bukton 0 sa ugat, 0 kaniya, ug mohilum sila. Mohunong kini kadali. Apan sarntang mohupas na ang maong opium, mobalik na usab kini, nga mosarnot pa ang kangil-ad kay kaniadto.

87 Apan sultihan ko kamo, mga higala, nga kana maoy usa larnang ka tipo sa tinuod nga Opyum gikan sa Lireo sa Kapatagan nga akong hingbaw-an. Siya mao ang Lireo sa Kapatagan. Siya gikusokuso didto sa Calbaryo. Siya gisarnaran tungod sa atong mga kalapasan; pinaagi sa Iyang mga labod kita nangaayo. Diha niana, kanang pagkusokuso sa mga bulak, Siya mao ang Bulak. Siya mao ang gamhanang Bulak nga mitubo, ang Lireo sa Kapatagan, ug mao kining Rosas sa Saron. Karon, ania Siya niining gabhiona, nagdupa taliwala sa kalangitan ug sa kalibutan, nagtoo ako, nga ingon niana Siya nianang higayona, diay, a-aron sa pagkuha sa sala sa kalibutan ug aron pagdala sa kaayohan balik nganhi sa kalibutan. Ug ang Biblia nag-ingon nga Siya tnao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

88 Higala, sa dihang gisultihan sa Dios si Moises didto sa karningawan, nga mao a-ang tipo Niya, sa pag isa sa tumbaga nga halas... Ug ang tumbaga nagrepresentar sa sala nga gihukman, ang halas nagrepresentar, ang tumbaga nga halas nagrepresentar sa sala nga human na hukmi. Maingon, nga ang tumbaga mao ang Langitnong hukom, sarna sa halaran nga tumbaga diin ang halad ibutang didto. Ug usab si Elias mihangad ug siya miingon nga ang langit sarna sa tumbaga, ang Langitnong paghukom anaa sa ibabaw sa dili magtotoo

matapos, tungod kay panahon na nga sugdan ang pagpalinya sa mga magpaampo. Ang Dios nagtanum sa Iyang Binhi, ug ang Iyang Binhi mao si Cristo. Akong iwali kana sa mosunod nga mga gabii, diin ang Dios nagtinguha sa pagbutang sa Iyang Ngalan, kung itugot sa Ginoo, tingalig diha sa usa ka pamahaw kung aduna akoy dugang pang garnayng takna. Parnati, Siya mao ray bugtong Dalan sa pagpakaikyas. Siya mao ray bugtong tinuod nga Gamhanan. Siya mao ray bugtong tinuod nga Dios; wala nay lain pa gawas Kaniya. "Ako mao ang Dios ilg Dios nga naginusara," Siya miingon. Si Jesus miingon, "Mao kini ang sugo: Parnatia ninyo, 0 Israel, Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ang usa larnang ka Dios. Ako mao Siya. Nganong mangita pa man karnog lain? Ang lain moabot... Mianhi Ako sa Ngalan sa Akong Amahan, ug wala Ako ninyo dawata.

81 Apan kong adunay moanhi sa iyang kaugalingong ngalan, inyong dawaton siya." Ug ilang gihimo kini didto sa Nicaea.

"Cristohanon ka ba?"

"Baptist ako"

"Cristohanon ka ba?" "Pentecostal ako." "Cristohanon ka ba?" "Methodist ako," laing ngalan.

Apan kung bahin na sa Ngalan ni Jesu-Cristo, manglakaw sila pahilayo gikan Niini kutob sa ilang mahimo; wala sila magkinahanglan Niini; tungod kay Siya mao man ang Pulong ug ang Pulong maoy namahayag Mismo.

82 Himatikdi, ang bugtong Dalan sa pag-ikyay. Siya mao ang Rosas sa Saron, ang Biblia nag-ingon nga mao Siya. Ang matag titulo sa Dios diha sa Biblia iya ni Jesu-Cristo. Siya mao ang Alfa, Omega, ang Sinugdan ug ang Katapusan; Siya mao Kaniadto, ang Karon, ug ang sa Umalabot; ang Garnot ug Kaliwat ni David (Gamot ug Kaliwat- ni David); ang Bituon sa Kabuntagon, ang Rosas sa Saron, ang Lireo sa Kapatagan, angAlfa, Omega, Amahan, Anak, Espiritu Santo, anaa ang tanan kang Jesu-Cristo. Siya mao ang kinatibuk-ang dagway ni Jehovah nga Dios nga nahimong unod nga mipuyo ipon kanato. Kana maoy haum kung kinsa Siya.

83 Siya mao ang Rosas sa Saron. Unsa may ilang gibuhat-sa Rosas sa Saron? Ila Kining gikumot, gibagnos Kini, aron makahimog pahumot gikan Niini: Ang matahum nga rosas kinahanglan kushon aron makakuhag pahumot gikan sa rosas. Ug mao kana ang matahum nga Kinabuhi; wala sukad ing kinabuhi nga nabuhi nga sarna Niini, apan kinahanglan nga kuskoson kini didto sa Calbaryo.

84 Tan-awa, mikuha sila u-ug igdidihog sa Rosas sa Saron ug gibutang kini sa ulo ni Aaron, kinahanglan gayud nga dihogan siya niana aron moadto

70 Ang duroha nangahamtong na karon. Misugod na usab sila pagpugas. Gipatay Kini, apan milipang na usab sa mga adlaw ni Luther, sumala sa atong hingbaw-an sa unang mensahe dinhi niadtong buntag sa pagpamahaw. Milipang Kini sa adlaw ni Luther. Karon, unsa may Hang gibuhat? Dihadiha human sa kamatayon niadtong tawhana, nanaghimo sHag organisasyon.

71 Milipang na usab Kini sa mga adlaw ni John Wesley, sa diha nga ang mgaAnglicano, uban sa tanan nilang dayon nga kasigurohan ug uban pang mga. butang mibilanggo niini ngadto sa dapit kung unsay kinatibuk-an, ug kung unsay mahitabo? Ang Dios mipatindog ug usa ka tawo nga ginganlag John Wesley, ug mipatay sa tanang butang. Ug sa dihang namatay siya, siya ug angAsbwy ug kanila, unsa may nahitabo? Ilang gihimong kapunongan, ug karon nakabaton kamo sa tanang matang sa mga Methodista. U g unya tapos niadto miabot ang usa ug lain pa, si Alexander Campbell, John Smith, ug uban pa.

72 Sa katapusan, mitungha ang Pentecostal, gikan sa tanan niini. Unsa may nahitabo? Maayo na unta ang ilang pagpaningkamot, apan unsa may nakapugong kaninyo? Kay mibalik kamo sa mao rang lapok nga inyong gigikanan, mibalik sa mao rang lunangan, mibalik sa kasaypanan, ug aron paghimo sa mga kapunongan nga anaa kaninyo aron anginon Jmg Pulong. Ug sa mataghigayon nga ang Dios magpadalag butang bag-o, dili kamo makadawat niini. Husto kana. Lain na usab nga kasaypanan... Ug, himatikdi, sumala sa akong giingon sa miaging adlaw, nga kadtong unang gamayng panit nga migitib gikan sa maong gamut, mitubo ngadto sa mga dahon ug paingon ngadto sa bulak, ug unya mibalik na usab ngadto sa lindog, ug mitungha. Kadtong gamayng tahop sa trigo hap it magkapariha sa lugas niini, ug nagtoo ta nga mao na gayud, apan kung ablihan mo kini, wala gayuy sulod niini. Usa lamang kini ka nagtabang sa lugas aron motubo kini, ug mamatay usab kini, ug ang kinabuhi mobiya gayud niini ug moadto sa lugas. Himatikdi, kay sa ingon ilang ginganlan ang mga kasimbahanan nga nagpugas.. .

73 Atong makita karon nga ang atong giingon nga mga iglesia, bisan gani ang atong mga Pentecostal; atong gipangbiyaan; dili ta mangatagbaw; nanagbuhat ta ug mga pundok sa tong kaugalingon. Nanagpangabot ang tanan; kinahanglan anaa ta niini; kinahanglan magbaton ta niini; kinahanglan nga may lain tang pundok. U g kining tawhana miabot, ug miingon, "Moabot Siya diha sa maputi nga panganod." Ang lain moingon, "Uh-huh, moanhi Siya nga magkabayog puti nga kabayo." "Nan karon, maghimo tag duha ka pundok." Tan-awa, unsa man kini? Nanagpugas ug panagkasumpakiay. Kung moanhi Siya, bisan kung unsa man kini, Iyang hubaron ang Iyang kaugalingong Pulong kung moabot Siya. Magpaabot ta hangtud niadtong taknaa. Dawata

ang...Ang paghisgot bahin niana, nga dili man gani makasabot sa Mensahe niining adlaw. Kanunay gayud maghisgot sa unsay pagabuhaton sa Dios, 0 kung unsay Iyang gibuhat, ug milimud sa unsay Iyang gibuhat. Diha ta niana makakuha ug kasaypanan.

74 Karon, atong hingmatikdan nga karon ang atong mga kasimbahanan, ang atong-tanan sa atong mga kasimbahanan nanagpugas ngadto sa hangin, ug nagaanig alimpulos. Wala nay atong mga tigum sa pag-ampo; nangawala na ang atong kanhing mga bulohaton nga atong gibuhat. Unsay nahitabo? Tungod kay atong gipaubos ang mga sukdanan diha sa matag butang. Tanawa, bisan gani sa atong mga kasimbahanang Pentecostal, nangapuno sa mga kababayenan nga pugdol ang mga buhok. Kanang buhata dili unta angayng tugotan. Mga nawong nga pinintalan, mga kamot nga mga kutiks, ug tanan pang mga butang; gikan niini mitungha ang tawo nga sama kang Rickie ug uban pa; nangasawa makatulo ug makaupat ka higayon, ug mga deacono; oh, unsang pagkasumpakiaynay. Usa kini ka kahugawan. Giunsa kini nila paghimo? Ang Dios dili gusto niini diha sa Iyang iglesia; kinahanglan mga moadto sila sa organisasyon aron makabaton niini. Ang uban mangahadlok mosulti bahin niini, tungod kay mangahadlok sila nga palagpoton gikan sa ilang organisasyon. Oh, Dios, hatagi kamig mga tawo nga walay laing kadugtongan gawas sa Dios ug sa Iyang Pulong, nga mosulti sa Kamatuoran bahin niini. Mao gayud kana ang atong gikinahanglan. Unsay atong gibuhat? Mipugas ug panagkabangiyay. Nanagpugas kita ngadto sa hangin, ug karon nanag-ani kitag alimpulos.

75 Himatikdi nga sila karon gitigum na aron pagasunogon. Inyo bang hingmatikdan, nga si Jesus miingon, "Una sa tanan, tapokon sila, banganon sila, ug unya tigumon sila sa usa ka tapok, ug sunogon Ko sila." Anaay usa ka, gamayng binangan nga gitawag Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, silang tanan nanagkahiusa diha sa Concillo sa mga Kasimbahanan sa Kalibutan. Unsa man kini? "Tapoka una sila." Halleluia. Inyo bang hingmatikdan, nga Iya unang gitapok ang mga bunglayan, nga milain kanila gikan sa mga trigo, ug naglain kanila, "Naglain kanila ug sunogon sila." Silang tanan pagasunogon uban sa paghukom sa Dios, tungod sa pagpugas sa panagkabangiyay diha sa katawhan, sa mga butang nga ilang...Nga nagbaton sa dagway sa pagkadiosnon ug nagalimud sa gahum niini, nagalimud sa Pulong, aron lang makaangkon sa relihiyosong kagahum sa pipila ka mga kalagdaan ug gipayuhot sa mga katawhan, ug naninguha sa butang niini sa Pulong sa Dios. Dili kini magpulos. Usa kini ka kasaypanan.

76 Gisingsgit ko kini karon, sarna kaniadto, a-ang bantugang profeta sa milabayng panahon, si Amos, sa dihang milugsong siya ngadto sa siyudad,

miingon, "Dili ako usa ka profeta, ni anak sa usa ka profeta. Apan kong ang leon mongulob, kinsay dili malisang." Siya miingon, "Kung ang Dios marnulong, kin sa may managna." Siya nanagna sa paghukom ngadto sa maong kaliwatan ug miingon, "Ang Dios nga inyong giangkong nga ginaalagad maoy molaglag kaninyo."

77 Gibutang ninyo kini, anaa kini sa teyp, ug inyong mahinumduman. Ang maong Dios nga... Kining mga katawhan karon nga nagtigum sa tanang dakung ani sa-sa Concillo sa mga Kasimbahanan sa Kalibutan...Ug mangadto na usab karno niini pag-usab. Dili gayud kamo makaikyay gikan niini. Mahimong magtinagsaay kamo sa pagbiya niini, 0 moadto kamo niini. Walay anaa sa tungatunga. Usa kini ka marka sa mapintas nga mananap. Walay makaparnalit ug makapamaligya, gawas kaniya nga may marka, 0 nagbaton sa kasaypanan. Karon, palayo gikan niini. Bulag gikan niini. Kalagiw gikan niini. Palayo gikan niini. Ang Dios nga ilang giangkong nga il!!lg gialagaran maoy molaglag kanila. Ang dakung Dios sa gugma Kinsa dill...

78 Ginaingon, "Tan-awa, si Jesus nag-ampo nga kinahanglan kitang tanan mausa." U g usab miingon Siya, "Unsaon man ninyo pagkakuyog, ang duha magakakuyog, gawas kung sila magakauyon?" Siya miingon ang Usa sarna nga Siya ug ang Amahan Usa ra. Ug ang Amahan mao ang Pulong, ug Siya mao ang Pulong nga nahimong unod. Siya Usa diha sa Amahan, tungod kay Siya mao man ang nadayag sa gisaad nga Pulong sa Dios. U g mao ra usab kini karon, 0 sa ubang mga ad law. 00, sir. Nga ang Dios Usa ra, gusto Siya nga mausa ta.

79 Unsaon man sa pagkahimong usa niini, kining usa naglimod nga gipanganak sa ulay, ug kini wala, naglimud sa Langitnong kaayohan, ug kini, kana, silang tanan nanagkagubot sarna niana? Ang uban kanila dili man gani motoo sa Dios, nga Siya mao ang Anak sa Dios: nagtoo nga Siya mao ang anak ni Jose, ang ginganlag Anak sa Dios. Tinuod gayud. Ang kaluhang lalake sa mga Lutheran, ang mga Zwingliyan, nagtoo niana, nga Siya usa larnang gayud ka maayong tawo. Ang Cristohanong Siyensiya miingon nga Siya usa ka profeta, usa larnang ka yanong tawo, dili Siya Langitnon. Aha, kon dili pa Siya Langitnon, nan usa Siya ka limbungan nga naangkong sa kalibutail. Siya mao ang Dios 0 kaha dili Siya. Siya Langitnon. Siya Dios Mismo nga nahimong unod nga mipuyo ipon kanato, diha sa Persona sa Anak sa Dios. Tinuod gayud, nga mao kana Siya.

80 Karon, atong nakita nga ang pagkasinupakiay nakasulod na. Nasayud ta nga ania na kini; walay makalimud niini. Oh, tan-awa. Himatikdi larnang. Kay Iyang laglagon kanang pundoka nga nag-angkong nga nag-alagad sila sa Dios. Bantayi kini. Ang Dios mipugas sa Iyang Binhi. Hapit na ko.